


Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-3191
Podgorica, 28. juna 2018. godine

	
CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	29. VI 2018. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	27-1/18-2
VEZA:	
EPA:	423 XXVI
SKRAĆENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. juna 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su PAVLE RADULOVIĆ, ministar održivog razvoja i turizma i mr IVANA VOJINOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, š. r.

**ZAKON
O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU**

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način i postupak procjene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, izrade i ocjene elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i druga pitanja od značaja za procjenu uticaja na životnu sredinu.

Definicija procjene uticaja na životnu sredinu

Član 2

Procjena uticaja na životnu sredinu je postupak koji obuhvata: pripremu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, postupak ocjene elaborata i donošenje odluke o davanju saglasnosti, odnosno odbijanju davanja saglasnosti, kao i obrazloženje značajnih uticaja projekta na životnu sredinu na kojem se odluka zasniva, uzimajući u obzir rezultate javnih konsultacija (u daljem tekstu: procjena uticaja).

Značaj procjene uticaja

Član 3

Procjenom uticaja se utvrđuju, opisuju i vrednuju u svakom pojedinačnom slučaju, mogući direktni i indirektni uticaji planiranog projekta na:

- 1) stanovništvo i zdravlje ljudi;
- 2) biodiverzitet, a naročito na zaštićene vrste biljaka, životinja i gljiva i njihovih staništa;
- 3) zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž;
- 4) materijalna dobra i kulturnu baštinu;
- 5) uzajamne odnose elemenata iz tač. 1 do 4 ovog stava.

Procjena iz stava 1 ovog člana, obuhvata i mogući rizik od velikih nesreća ili katastrofa, koji su relevantni za projekat za koji se vrši procjena uticaja.

Predmet procjene uticaja

Član 4

Predmet procjene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, a koji mogu značajno da utiču na životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Procjena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, komunalnih djelatnosti i projekte koji se planiraju u zaštićenom prirodnom dobru i lokalitetu nepokretnog kulturnog dobra.

Procjena uticaja ne vrši se za projekte namijenjene isključivo u svrhu odbrane, odnosno otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa.

Organi nadležni za sprovođenje postupka procjene uticaja

Član 5

Organi nadležni za sprovođenje postupka procjene uticaja (u daljem tekstu: nadležni organ) su:

- 1) organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine – za projekte za koje je potrebna građevinska dozvola, odnosno prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaje drugi organ državne uprave;
- 2) organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine za projekte za koje je potrebna prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave.

Značenje izraza

Član 6

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **dozvola ili odobrenje za izvođenje projekta** je odluka nadležnog organa kojom se nosilac projekta ovlašćuje da realizuje projekat, odnosno građevinska dozvola, prijava građenja, odobrenje ili saglasnost;
- 2) **javnost** je jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, udruženja i organizacija;
- 3) **nosilac projekta** je domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje podnosi zahtjev za izdavanje dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta;
- 4) **projekat odnosno izvođenje projekta** je građenje, rekonstrukcija, instaliranje, uklanjanje i demontaža objekata, postrojenja ili sistema, sanacija, ostale aktivnosti u prirodi i prirodnom okruženju i eksploatacija mineralnih sirovina;
- 5) **postojeće stanje životne sredine** je zatečeno stanje segmenata životne sredine prije izvođenja bilo kakvih radova na lokaciji i neposrednoj blizini lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta;
- 6) **zainteresovana javnost** je javnost na koju projekat utiče ili se očekuje da će uticati, uključujući i nevladine organizacije koje su registrovane za zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom;
- 7) **zainteresovani organi i organizacije** su državni organi, organizacije i organi lokalne samouprave koji imaju interes u donošenju odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine.

II. POSTUPAK PROCJENE UTICAJA

Projekti za koje se vrši procjena uticaja

Član 7

Procjena uticaja vrši se za projekte za koje:

- 1) je obavezna izrada elaborata procjene uticaja (u daljem tekstu: elaborat);
- 2) se može zahtijevati izrada elaborata.

Projekte iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Nadležni organ odlučuje o potrebi izrade elaborata u svakom pojedinačnom slučaju za projekte iz stava 1 tačka 2 ovog člana.

Obaveza pribavljanja saglasnosti na procjenu uticaja

Član 8

Nosilac projekta za koji je obavezna izrada elaborata ili projekta za koji je donijeta odluka o potrebi izrade elaborata, ne može pristupiti izvođenju projekta, odnosno pribaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti bez saglasnosti na elaborat ili odluke da nije potrebna izrada elaborata.

Kada postupak procjene uticaja uključuje i sprovođenje postupka ocjene prihvatljivosti, postupak ocjene prihvatljivosti sprovodi se u okviru postupka procjene uticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Kada se postupak procjene uticaja sprovodi u okviru drugih postupaka u skladu sa posebnim propisima, ti postupci se sprovode usklađeno.

Elaborat i saglasnost na elaborat, odnosno odluka da nije potrebna izrada elaborata, je sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje građevinske dozvole, odnosno prijave građenja objekta, odobrenja ili saglasnosti za početak izvođenja projekta.

Procjena uticaja

Član 9

Procjena uticaja obuhvata:

- 1) odlučivanje o potrebi izrade elaborata za projekte za koje se može zahtijevati izrada elaborata;
- 2) određivanje obima i sadržaja elaborata;
- 3) odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborat.

Prikupljanje podataka, obavještenja i dokumentacije

Član 10

Nadležni organ, drugi organi državne uprave i lokalne uprave, dužni su da na zahtjev nosioca projekta, obezbijede potrebne podatke i dokumentaciju od značaja za utvrđivanje i procjenu direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i rezultate sprovedenih postupaka uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima.

Podaci i dokumentacija iz stava 1 ovog člana, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva nosioca projekta.

Organ iz stava 1 ovog člana, koji ne raspolaže podacima i dokumentacijom od značaja za procjenu uticaja projekta na životnu sredinu, dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, obavijesti nosioca projekta u pisanoj formi.

Odlučivanje o zahtjevu o potrebi izrade elaborata

Član 11

Odluka o potrebi izrade elaborata donosi se na osnovu podnijetog zahtjeva nosioca projekta.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija:

- 1) opis lokacije;
- 2) opis projekta;
- 3) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;
- 4) izvori podataka.

Zahtjev sa dokumentacijom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na e-mail nadležnog organa.

Bliži sadržaj dokumentacije iz stava 2 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Postupanje po zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Član 12

Nakon prijema zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, nadležni organ provjerava da li je uz zahtjev podnijeta propisana dokumentacija.

Ako je dokumentacija uz zahtjev iz stava 1 ovog člana nepotpuna, nadležni organ u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, obavještava nosioca projekta da upotpuni dokumentaciju i određuje rok za dostavljanje dokumentacije.

Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dodatne podatke, obavještenja i dokumentaciju u ostavljenom roku, nadležni organ u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje dokumentacije, odbiće zahtjev.

Obavještavanje o zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Član 13

Nadležni organ obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata u roku od tri radna dana od dana prijema urednog zahtjeva u skladu sa članom 28 ovog zakona.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnosioca zahtjeva;
- 2) naziv projekta;
- 3) mjesto i vrijeme uvida u dokumentaciju;
- 4) naziv i sjedište nadležnog organa kojem se dostavlja mišljenje.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, mogu u roku od pet radnih dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja iz stava 1 ovog člana, dostaviti mišljenje nadležnom organu o podnijetom zahtjevu.

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Član 14

Nadležni organ dužan je da u roku od četiri radna dana od dana isteka roka iz člana 13 stav 3 ovog zakona, odluči o potrebi izrade elaborata.

Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja razmotri dostavljena mišljenja iz člana 13 stav 3 ovog zakona.

Nadležni organ dužan je da obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o odluci iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Odluka iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) u slučaju kad je potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva, uz kratak opis lokacije, opis projekta i opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;
- 2) u slučaju da nije potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva uz kratak opis lokacije, opis projekta, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i mjere zaštite kako bi se spriječio ili umanjio negativan uticaj projekta na životnu sredinu.

Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.

Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata

Član 15

Nosilac projekta može podnijeti zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija:

- 1) podaci o nosiocu projekta (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);
- 2) opis lokacije;
- 3) opis projekta;
- 4) izvještaj o postojećem stanju segmenata životne sredine;
- 5) opis mogućih alternativa;
- 6) opis segmenata životne sredine;
- 7) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;
- 8) opis mjera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu;
- 9) program praćenja uticaja na životnu sredinu;
- 10) netehnički rezime informacija iz tač. 2 do 7 ovog stava;
- 11) podatke o mogućim poteškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;
- 12) rezultati sprovedenih postupaka uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima;
- 13) dodatne informacije i karakteristike projekta za određivanje obima i sadržaja elaborata;
- 14) izvori podataka.

Zahtjev sa dokumentacijom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na e-mail nadležnog organa.

Izvještaj iz stava 2 tačka 4 ovog člana, može da izrađuje pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je ovlašćeno za vršenje poslova monitoringa pojedinih segmenata životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.

Bliži sadržaj dokumentacije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Postupanje po zahtjevu za određivanje obima i sadržaja elaborata

Član 16

Nakon prijema zahtjeva za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ vrši provjeru potpunosti dokumentacije u skladu sa članom 12 ovog zakona.

Uredan zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ dostavlja u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva komisiji iz člana 21 ovog zakona.

Komisija iz stava 2 ovog člana, dužna je da u roku od deset radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi izvještaj sa predlogom obima i sadržaja elaborata nadležnom organu.

Predlog obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od pet radnih dana od dana prijema predloga.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost o predlogu obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, mogu dostaviti mišljenje nadležnom organu u roku do 20 radnih dana od dana prijema obavještenja.

Nadležni organ u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja, odlučuje o obimu i sadržaju elaborata.

Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja, razmotri mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Odluku o obimu i sadržaju elaborata, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke.

Na odluku iz stava 8 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.

Odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborat

Član 17

Nakon izrade elaborata, nosilac projekta dužan je da nadležnom organu podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se elaborat.

Zahtjev sa elaboratom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na e-mail nadležnog organa.

Ako je nadležni organ donio odluku o potrebi izrade elaborata, nosilac projekta je dužan, da izradi elaborat i podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o potrebi izrade elaborata.

Ako je nadležni organ donio odluku o obimu i sadržaju elaborata, nosilac projekta je dužan da izradi elaborat i podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o obimu i sadržaju elaborata.

Sadržaj elaborata

Član 18

Elaboratom se vrši analiza i ocjenjuje kvalitet segmenata životne sredine i njihov uticaj na određenom prostoru, međusobni uticaj postojećih i planiranih aktivnosti, direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu i sprovođenje mjera za sprečavanje, otklanjanje, ublažavanje ili sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Elaborat i saglasnost na elaborat su sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta.

Elaborat sadrži podatke iz člana 15 stav 2 ovog zakona i podatke o organizaciji i licima koja su učestvovala u izradi elaborata.

Prilikom izrade elaborata mogu se koristiti postojeći podaci o praćenju stanja pojedinih segmenata životne sredine u skladu sa posebnim propisima, radi izbjegavanja dupliranja podataka.

Bližu sadržinu elaborata propisuje Ministarstvo.

Uslovi za izradu elaborata

Član 19

Elaborat može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik, koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti projektovanja i inženjeringa, izrade studija i analiza.

Pravno lice i preduzetnik iz stava 1 ovog člana, dužno je da na izradi elaborata angažuje stručna lica za pojedine segmente životne sredine, zavisno od projekta, koja imaju završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i odredi lice koje će koordinirati izradom elaborata.

Za projekte koji se realizuju u zaštićenom području obavezno je angažovanje i stručnog lica sa završenim najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti biologije.

Javna rasprava o elaboratu

Član 20

Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, organizuje javnu raspravu i obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o načinu, roku i mjestu javnog uvida, načinu dostavljanja primjedbi i mišljenja, kao i o vremenu i mjestu održavanja javne tribine o elaboratu.

Elaborat za koji je organizovana javna rasprava objavljuje se na internet stranici nadležnog organa i portalu e-Uprave, danom početka javne rasprave.

Javna tribina može se održati najranije deset radnih dana od dana obavještanja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Na javnoj tribini mora da učestvuje nosilac projekta, lice koje je koordiniralo izradom elaborata iz člana 19 ovog zakona i najmanje jedno lice koje je učestvovalo u izradi elaborata.

Ako javnoj tribini ne prisustvuju lica iz stava 4 ovog člana, javna tribina se mora ponovo organizovati za vrijeme trajanja javne rasprave.

Javnu raspravu organizuje i vodi nadležni organ i traje najmanje 30 dana od dana obavještanja.

Komisija za procjenu uticaja

Član 21

Utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata, vrši komisija za procjenu uticaja koju obrazuje nadležni organ.

Komisija za procjenu uticaja se obrazuje iz reda zaposlenih u nadležnom organu i drugih stručnih lica koja imaju najmanje završen VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci za pojedine segmente životne sredine.

Rješenjem o obrazovanju komisije za procjenu uticaja, određuje se broj, sastav i način rada komisije.

Članovi komisije za procjenu uticaja ne mogu biti lica, koja su učestvovala u izradi elaborata ili su osnivači ili zaposleni kod nosioca projekta ili kod pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo elaborat.

Visinu troškova za rad komisije za procjenu uticaja u zavisnosti od vrste i složenosti pojedinih projekata za koje se vrši procjena uticaja, određuje nadležni organ, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Ocjena elaborata

Član 22

Nadležni organ dostavlja komisiji za procjenu uticaja, elaborat u roku od dva radna dana od dana njenog obrazovanja, a izvještaj sa mišljenjima i primjedbe sa javne rasprave u roku od tri radna dana od dana održane javne rasprave.

Komisija za procjenu uticaja, može nosiocu projekta najviše dva puta dostavljati elaborat vratiti, da izvrši izmjene i dopune i da dodatno angažuje stručno lice za izmjenu i dopunu elaborata za određene segmente životne sredine.

Nosilac projekta dužan je da komisiji za procjenu uticaja dostavi izmijenjen i dopunjen elaborat u roku koji odredi komisija.

Ako nosilac projekta ne postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana, komisija za procjenu uticaja, vrši ocjenu elaborata na osnovu raspoložive dokumentacije.

Komisija za procjenu uticaja dužna je da izvještaj o ocjeni elaborata sa predlogom odluke o odbijanju ili davanju saglasnosti na elaborat, kao i razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 25 radnih dana od dana prijema dokumentacije iz stava 1 ovog člana.

U rok iz stava 5 ovog člana, ne uračunava se rok za izmjene i dopune elaborata.

Troškovi procjene uticaja

Član 23

Nosilac projekta snosi troškove izrade elaborata, troškove za obavještavanja iz čl. 13, 14, 16, 20 i 24 ovog zakona, troškove organizovanja i vođenja javne rasprave iz člana 20 ovog zakona, kao i troškove rada komisije za procjenu uticaja.

Odlučivanje o saglasnosti

Član 24

Odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.

Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži:

- 1) razloge na kojima se odluka zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti;
- 2) uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine.

Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.

Odluka iz stava 1 ovog člana, donosi se i dostavlja nosiocu projekta u roku od pet radnih dana od dana prijema izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.

Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost i da objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave:

- 1) odluku iz stava 1 ovog člana;
- 2) izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; i
- 3) elaborat.

Odluka iz stava 2 ovog člana sa elaboratom, dostavlja se i ekološkoj inspekciji u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.

Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.

Prestanak važenja saglasnosti

Član 25

Odluka o davanju saglasnosti na elaborat, kao i odluka da nije potrebna izrada elaborata, prestaje da važi, ako nosilac projekta ne pribavi građevinsku dozvolu ili podnese prijavu početka građenja objekta ili odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta u roku od dvije godine od dana prijema odluke.

Sprovođenje mjera utvrđenih elaboratom

Član 26

Nosilac projekta dužan je da sprovede mjere utvrđene elaboratom na koji je data saglasnost ili mjere utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata.

Provjeru sprovođenja mjera iz stava 1 ovog člana, vrši ekološki inspektor i sačinjava zapisnik koji dostavlja nadležnom organu.

Sukob interesa

Član 27

Ako je nadležni organ nosilac projekta, njegova organizaciona jedinica nadležna za vođenje postupka procjene uticaja, ne smije učestvovati u projektu i dužna je da postupak procjene uticaja sprovede objektivno, radi sprječavanja sukoba interesa.

III. OBAVJEŠTAVANJE, VOĐENJE EVIDENCIJE I STAVLJANJE PODATAKA NA UVID

Način obavještanja javnosti

Član 28

Obavještanje javnosti iz čl. 13, 14, 16, 20 i 24 ovog zakona, vrši se putem štampanog medija koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta i putem elektronskih medija.

Zainteresovani organi i organizacije obavještavaju se pisanim putem (pošta i telefaks) i elektronskim putem i objavljivanjem na internet stranici nadležnog organa.

Obrada, razmjena i objavljivanje podataka u elektronskom obliku vrši se u skladu sa zakonima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost.

Obavještanje o prekograničnom uticaju

Član 29

Ako projekat može da ima značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može da bude značajno ugrožena na zahtjev te države, Ministarstvo u što kraćem roku, dostavlja toj državi obavještenja o:

- 1) projektu zajedno sa svim dostupnim podacima o njegovim mogućim uticajima;
- 2) prirodi odluke koja može biti donijeta;
- 3) roku u kojem druga država može da saopšti svoju namjeru da učestvuje u postupku procjene uticaja.

O odluci o davanju saglasnosti na procjenu uticaja ili o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti, Ministarstvo obavještava državu koja je učestvovala u postupku procjene uticaja, dostavljanjem obavještenja o:

- 1) sadržini odluke i uslovima ako su određeni;
- 2) razlozima na kojima se odluka zasniva, uključujući i razloge prihvatanja ili odbijanja dostavljenih primjedbi, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti;
- 3) najvažnijim mjerama koje je nosilac projekta dužan da preduzme u cilju otklanjanja, sprečavanja, ublažavanja ili saniranja štetnih posljedica.

O primljenim obavještenjima o prekograničnim uticajima projekta druge države, Ministarstvo obavještava zainteresovanu javnost u skladu sa članom 28 ovog zakona.

Pribavljena mišljenja zainteresovane javnosti, Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja o prekograničnim uticajima projekta druge države.

Obavještanje i konsultacije sa drugim državama o mogućim prekograničnim uticajima vrši se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Obavještanje i konsultacije iz stava 5 ovog člana, mogu se vršiti putem zajedničkog tijela formiranog na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi.

Evidencija

Član 30

Nadležni organ, dužan je da vodi evidenciju o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat.

Evidencija iz stava 1 ovog člana je javna.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Stavljanje podataka na uvid

Član 31

Nadležni organ, dužan je da na zahtjev (u pisanoj ili elektronskoj formi), zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti, omogući uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku procjene uticaja, osim dokumenata koji su označeni odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa zakonom u roku od 15 dana od prijema zahtjeva.

Dokumentacija koja se odnosi na emisije štetnih materija, rizike od udesa, rezultate monitoringa i inspeksijski nadzor ne može biti označena stepenom tajnosti.

IV. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 32

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše Ministarstvo i organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za inspeksijske poslove preko ekološke inspekcije, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspeksijski nadzor.

Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u odnosu na realizaciju mjera iz člana 26 stav 2 ovog zakona, pored ekološkog inspektora vrše druge nadležne inspekcije u skladu sa posebnim propisima.

Prava i dužnosti ekološkog inspektora

Član 33

U vršenju poslova inspeksijskog nadzora ekološki inspektor kontroliše naročito:

- 1) da li nosilac projekta ima odluku nadležnog organa o potrebi izrade elaborata;
- 2) da li nosilac projekta ima saglasnost na elaborat;
- 3) da li nosilac projekta realizuje mjere iz elaborata na koji je izdata saglasnost;
- 4) da li nosilac projekta realizuje mjere koje su utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata.

Ovlašćenja ekološkog inspektora

Član 34

Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih zakonom kojim se utvrđuje inspekcijski nadzor, ekološki inspektor je obavezan da, kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, preduzme sljedeće upravne mjere i radnje:

- 1) naredi nosiocu projekta pribavljanje odluke nadležnog organa o potrebi izrade elaborata;
- 2) naredi nosiocu projekta pribavljanje saglasnosti na elaborat;
- 3) naredi nosiocu projekta realizaciju mjera iz elaborata;
- 4) naredi nosiocu projekta realizaciju mjera koje su utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata;
- 4) naredi nosiocu projekta sprovođenje programa praćenja uticaja na životnu sredinu;
- 5) zabrani nosiocu projekta izvođenje radova dok ne pribavi saglasnost nadležnog organa na elaborat ili odluku da nije potrebna izrada elaborata.

V. KAZNE NE ODREDBE

Član 35

Novčanom kaznom od 2.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) pristupi izvođenju projekta odnosno pribavi odobrenje za obavljanje djelatnosti, bez saglasnosti na elaborat ili odluke da nije potrebna izrada elaborata (član 8 stav 1);
- 2) na izradi elaborata ne angažuje stručna lica za pojedine segmente životne sredine, zavisno od projekta, koja imaju završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ne odredi lice koje će koordinirati izradom elaborata (član 19 stav 2);
- 3) za projekte koji se realizuju u zaštićenom području ne angažuje stručno lice sa završenim najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti biologije (član 19 stav 3);
- 4) ne sprovede mjere utvrđene elaboratom na koji je data saglasnost ili mjere utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata (član 26 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 12.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana učiniocu prekršaja može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti, u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

Član 36

Novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave i organu lokalne uprave, ako:

- 1) ne organizuje javnu raspravu u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat i ne obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o načinu, roku i mjestu javnog uvida, načinu dostavljanja primjedbi i mišljenja, kao i o vremenu i mjestu održavanja javne tribine o elaboratu (član 20 stav 1);
- 2) danom početka javne rasprave ne objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave elaborat za koji je organizovana javna rasprava (član 20 stav 2);
- 3) ne obrazuje Komisiju za procjenu uticaja iz reda zaposlenih u nadležnom organu i drugih stručnih lica koja imaju završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci za pojedine segmente životne sredine (član 21 stav 2);
- 4) ne objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i elaborat, u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke (član 24 stav 5);
- 5) ne vodi evidenciju o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat (član 30 stav 1);
- 6) ne omogući uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku procjene uticaja, zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti, na zahtjev podnijet u pisanoj ili elektronskoj formi (član 31 stav 1).

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 37

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05, i "Službeni list CG", br. 27/13 i 52/16), ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Započeti postupci

Član 38

Postupci procjene uticaja koji su započeti do stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 39

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05, i "Službeni list CG", br. 27/13 i 52/16).

Stupanje na snagu

Član 40

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Potreba za donošenjem novog Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu nastala je kao rezultat usklađivanja domaćih propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije. Novom Direktivom 2014/52/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. mjenja se i dopunjuje Direktiva 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu.

Navedeni zakon prvi put je uveden u pravni okvir Crne Gore 2005. godine, a primjena istog je počela 2008. godine. Ovaj zakon predstavlja važan instrument u politici zaštite životne sredine. Smanjivanje štetnih uticaja na životnu sredinu, promovisanje i uvođenje novih tehnologija, kontrolisana izgradnja i aktivnosti koje se realizuju u prostoru, postaju centralno pitanje u politici zaštite životne sredine. Odnos ekonomsko - razvojnog faktora s jedne strane i potrebe za očuvanjem prirodnih resursa i segmenata životne sredine s druge strane, osnov su daljeg razvoja. Predmet procjene uticaja na životnu sredinu su projekti koji se planiraju kao i njihove izmjene, odnosno aktivnosti koje mogu imati uticaja na životnu sredinu.

Procjena uticaja na životnu sredinu je proces identifikacije, opisa, vrednovanja i ocjene mogućih uticaja na životnu sredinu predloženog projekta odnosno aktivnosti na životnu sredinu, kao i određivanje načina i mjera prevencije, minimizacije, ublažavanja, mogućih posljedica, odnosno štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Pristup je multidisciplinaran i jedan od nezaobilaznih upravljačkih instrumenata u politici zaštite životne sredine. U cilju očuvanja i unapređivanja životne sredine neophodno je dosljedno sprovesti procjenu, način njene verifikacije i osigurati uvid javnosti u postupku sprovođenja procjene uticaja. Proces procjene uticaja na životnu sredinu i izrada elaborata o procjeni nužno se prilagođava zahtjevima razvoja privrede i zaštite životne sredine, vodeći računa o postojećoj zakonskoj regulativi.

Postojeći Zakon u potpunosti je usaglašen sa EU Direktivom 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu. Međutim, kako je nova EU Direktiva 2014/52/EU stupila na stangu, nužno se javila potreba za prenošenjem iste u domaći pravni sistem kroz donošenje novog zakona. Razlozi donošenja istog su:

- Na prvom mjestu potpuno usaglašavanje sa Direktivom 2014/52/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. kojom se mjenja i dopunjuje Direktiva 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu;
- pojašnjenju teksta koje doprinose boljem razumijevanju Zakona;
- izmjenama koje doprinose boljoj implementaciji odnosno primjeni naučenih lekcija (lessons learned) kroz praksu;

- usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
- pojašnjenju poslova inspeksijskog nadzora.

Najvažnije novine koje donosi nova Direktiva o procjeni uticaja na životnu sredinu su:

- dopuna definicije procjene uticaja na životnu sredinu;
- pitanje integrisane/koordinisane procedure – primjena jednog šaltera;
- obavezna procjena alternativa;
- dopuna u kontekstu kvaliteta elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu;
- načina obavještanja javnosti i definisanje roka perioda konsultacija od najkraće 30 dana;
- način sprovođenja prekograničnih konsultacija kao i naglašavanje razumnih rokova za sprovođenje istih;
- kod konačne odluke bilo da se radi o davanju ili odbijanju saglasnosti moraju se navesti razlozi na kojima se odluka zasniva;
- obezbjeđivanje kontrole kvaliteta ocjene elaborata;
- obavezan monitoring.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Evropska unija teži ujednačavanju kriterijuma sa zahtjevima u pogledu očuvanja i unaprijeđenja kvaliteta životne sredine. U tom cilju primjenjuju se propisi o procjeni uticaja na životnu sredinu: Konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu - Espoo, Direktivom 2014/52/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. kojom se mjenja i dopunjuje Direktiva 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu.

Direktivom Evropske unije o procjeni uticaja uspostavljen je opšti okvir u pitanjima procjene uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu, koja polazi od principa preventivne zaštite životne sredine, što podrazumijeva, da se dozvola za izvođenje projekta, odnosno aktivnosti ne može izdati prije nego što se ne procijeni štetan uticaj na životnu sredinu, utvrde mjere zaštite, odnosno smanjenja negativnog uticaja projekta na segmente životne sredine. Sprovođenje postupka procjene uticaja se vrši kada postoji sumnja da bi određeni projekat ili aktivnost mogli bitno uticati na životnu sredinu, posebno zbog prirode projekta, njegove dimenzije ili lokacije.

Direktive EU kojima su uređena pitanja procjene uticaja na životnu sredinu, zasnivaju se na naglašenom stavu da je najbolja politika zaštite životne sredine spriječavanje stvaranja zagađivanja ili posledica po životnu sredinu na samom izvoru, odnosno prije izgradnje objekata ili preduzimanja aktivnosti u životnoj sredini.

Direktivom 2003/35/EZ od 26. maja 2003. godine omogućava se učešće javnosti u postupku davanja saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i izdavanja integrisane dozvole, odnosno mijenjaju i dopunjuju odredbe direktive Savjeta 85/337/EEZ i 96/61/EZ. Ovim zakonom nije bilo izmjena u smislu transpozicije navedene direktive.

Zahtjevi iz navedenih akata pravne tekovine Evropske unije sadržani su u crnogorskom Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

OSNOVNE ODREDBE

U poglavlju koje se odnosi na Osnovne odredbe definisani su predmet zakona, definicija procjene uticaja na životnu sredinu, značaj procjene uticaja, predmet procjene uticaja, organi nadležni za sprovođenje postupka procjene uticaja i značenje izraza.

Procjena uticaja na životnu sredinu je postupak koji obuhvata pripremu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, postupak ocjene elaborata i donošenje odluke o davanju saglasnosti, odnosno odbijanju davanja saglasnosti, kao i obrazloženje značajnih uticaja projekta na životnu sredinu na kojem se odluka zasniva, uzimajući u obzir rezultate javnih konsultacija. Procjenom uticaja na životnu sredinu utvrđuju se mogući direktni i indirektni uticaji planiranog projekta na: stanovništvo i zdravlje ljudi, biodiverzitet sa posebnim osvrtom na zaštićene vrste i staništa; zemljište, vode, vazduh, klimu i pejzaž; materijalna dobra i kulturnu baštinu; kao i na uzajamni odnosi navedenih elemenata. Procjena uticaja se vrši za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i komunalnih djelatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju u zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra. Takođe, utvrđeno je da se procjena uticaja ne vrši se za projekte namijenjene isključivo u svrhu odbrane, odnosno otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa.

Nadležni organ odgovoran za sprovođenje postupka procjene uticaja je organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (Agencija za zaštitu prirode i životne sredine) za projekte za koje je potrebna građevinska dozvola odnosno prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi državne uprave; kao i organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine za projekte za koje je potrebna prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave i za ostale projekte.

Projekti za koje je obavezna procjena uticaja i projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja utvrđuju se podzakonskim aktom.

POSTUPAK PROCJENE UTICAJA

U poglavlju II uređen je postupak procjene uticaja na životnu sredinu kroz III faze i to: odlučivanje se o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu; određivanje obima i sadržaja elaborata i odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborat. Ovim zakonom je definisano da nosilac projekta za koji je obavezna izrada Elaborata ili projekta za koji je donijeta odluka o potrebi izradi Elaborata, ne može pristupiti izvođenju projekta odnosno pribaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti bez saglasnosti na Elaborat ili odluke da nije potrebna izrada Elaborata. Takođe je utvrđeno da je Elaborat i saglasnost na elaborat, odnosno odluka da nije potrebna izrada elaborata, sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje građevinske dozvole, odnosno prijave građenja objekta, odobrenja ili saglasnosti za početak izvođenja projekta.

U prvoj fazi utvrđeno je da se postupak procjene uticaja pokreće podnošenjem zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade elaborata od strane nosioca projekta nadležnom organu; da nadležni organ obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o

podnijetom zahtjevu na koji isti mogu dostaviti mišljenje u propisanom roku; kao i da nadležni organ donosi odluku o potrebi procjene uticaja ili odluku da nije potrebna procjena uticaja, o čemu je takođe dužan da obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost.

Odluka obavezno sadrži razloge na kojima se odluka zasniva, uz kratak opis lokacije, opis projekta i opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i mjere zaštite kako bi se spriječio i umanjio negativan uticaj projekta na životnu sredinu.

U II fazi postupka procjene: određuje se obim i sadržaj elaborata o procjeni uticaja i isti se može pokrenuti podnošenjem zahtjeva od strane nosioca projekta nadležnom organu; nadležni organ formira Komisiju za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata koja dostavlja izvještaj sa predlogom obima i sadržaja elaborata; nadležni organ obavještava zainteresovane organe i organizacije i javnost o predlogu Komisije na koji isti mogu dati mišljenje; nadležni organ donosi odluku o obimu i sadržaju elaborata, o čemu je takođe dužan da obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost.

U III fazi postupka procjene: odlučuje se o davanju saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu podnošenjem zahtjeva i elaborata nadležnom organu. Elaboratom se analizira i ocjenjuje kvalitet segmenata životne sredine i njihova osjetljivost na određenom prostoru, međusobni uticaj postojećih i planiranih aktivnosti, predviđanja direktnih i indirektnih uticaja realizacije projekta na životnu sredinu, kao i mjere i uslovi za sprječavanje, otklanjanje, ublažavanje ili sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ovim zakonom je definisano da elaborat može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik, ako je upisano u Centralni registar privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti projektovanja i inženjeringa, izrade studija i analiza.

Nakon podnošenja zahtjeva nadležni organ u propisanim rokovima obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o načinu, roku i mjestu javnog uvida, dostavljanja primjedbi i mišljenja, kao i o vremenu i mjestu održavanja javne tribine o elaboratu. Ukoliko na javnoj tribini ne prisustvuju nosilac projekta, lice koje je koordiniralo izradom elaborata i najmanje jedno lice koje je učestvovalo u izradi elaborata, javna tribina se ponovo mora organizovati u roku trajanja javne rasprave.

Izvještaj sa javne rasprave i elaborat nadležni organ dostavlja Komisiji za procjenu uticaja. Nakon toga, Komisija nadležnom organu dostavlja izvještaj o ocjeni elaborata sa predlogom odluke, na osnovu kojih nadležni organ odlučuje o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat. Komisija za procjenu uticaja može zahtijevati od nosioca projekta najviše dva puta da izvrši izmjene i dopune elaborata i da dodatno angažuje stručno lice za izmjenu i dopunu elaborata za određen segmente životne sredine. Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži: razloge na kojima se odluka zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine, dok odluka o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.

Nadležni organ je dužan da o odluci obavijesti zainteresovane organe i organizacije i javnost u propisanom roku i da na svojoj internet stranici i portal e-Uprave objavi odluku, izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i elaborat.

Takođe je utvrđeno da nadležni organi za sprovođenje postupka procjene uticaja, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove finansija, određuju visinu troškova za rad Komisije u zavisnosti od vrste i složenosti pojedinih projekata za koje se vrši procjena uticaja.

Ovim poglavljem uređeno je pitanje prestanka važenja saglasnosti tako što je utvrđeno da odluka o davanju saglasnosti na elaborat kao i odluka da nije potrebna izrada elaborata prestaje da važi ukoliko nosilac projekta ne pribavi građevinsku dozvolu ili podnese prijavu početka građenja objekta ili odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta u roku od dvije godine od dana dostavljanja odluke o davanju saglasnosti ili odluke da nije potrebna izrada elaborata. Nosilac projekta je obavezan da realizuje sve mjere predviđene elaboratom na koji je data saglasnost ili mjere koje su utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata. Ovim zakonom utvrđeno je sprečavanje sukoba interesa na način da ako je nadležni organ nosilac projekta, njegova organizaciona jedinica nadležna za vođenje postupka procjene uticaja, ne smije učestvovati u projektu i dužna je da postupak procjene uticaja sprovede objektivno, radi sprečavanja sukoba interesa.

OBAVJEŠTAVANJE, VOĐENJE EVIDENCIJE I STAVLJANJE PODATAKA NA UVID

Ovim poglavljem je utvrđeno da se obavještanje javnosti vrši putem štampanog medija koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, kao i putem elektronskih medija. Zainteresovane organe i organizacije nadležni organ obavještava preko pošte, putem telefaksa i elektronskim putem, kao i objavljivanjem na internet stranici nadležnog organa. Takođe je utvrđeno da se obrada, razmjena i objavljivanje podataka u elektronskom obliku vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost.

Ovim poglavljem je uređeno i pitanje obavještanja o prekograničnom uticaju ako projekat može imati značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži dostavlja toj državi obavještenje. Obavještanje i konsultacije sa drugim državama o mogućim prekograničnim uticajima projekta vrši se u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Takođe je ovim zakonom utvrđeno da je nadležni organ dužan da zainteresovanim organima i organizacijama i javnosti stavi na uvid kompletnu dokumentaciju o sprovedenom postupku procjene uticaja, na zahtjev podnijet u pisanoj ili elektronskoj formi, u propisanom roku.

NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine i organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine. Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u odnosu na realizaciju mjera predviđenih elaboratom, pored ekološkog inspektora vrše druge nadležne inspekcije u skladu sa posebnim propisima. Takođe su ovim poglavljem utvrđena ovlašćenja, kao i mjere ekološkog inspektora.

KAZNE NE ODREDBE

Ovim poglavljem propisane su novčane kazne za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnika, fizičko lice, kao i za odgovorno lice u organu uprave i organu lokalne uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

U prelaznim i završnim odredbama utvrđeno je da će se podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Utvrđeno je da će početkom primjene ovog zakona prestati da važi Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 80/05, Službeni list Crne Gore", br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16).

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvojiti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore što je i utvrđeno u Izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa - RIA obrazac, u poglavlju Procjena fiskalnog uticaja.



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Naziv propisa	Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XIV zaštita životne sredine	1. opšta zaštita životne sredine
Klasifikacija po pregovaračkim oblastima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	27 životna sredina	27.10. životna sredina
Ključni termini - eurovok deskriptori	životna sredina, procjena uticaja, projekti	



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-889/1

Podgorica, 15. januar 2018. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
-n/r ministra, gospodina Pavla Radulovića-

Poštovani gospodine Raduloviću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 112-40/13, a kojim se traži mišljenje na *Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u tekst Predloga zakona i dostavljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa utvrđeno je da za sprovođenje ovog propisa nijesu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu*.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
<p>1. Definisanje problema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<p>Predloženim aktom rješavaju se sljedeći problemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postiže se potpuno usaglašavanje sa Direktivom 2014/52/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. kojom se mjenja i dopunjuje Direktiva 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu; - doprinosi se boljem pojašnjenju teksta i razumijevanju Zakona; - doprinosi se boljoj implementaciji odnosno primjeni naučenih lekcija (lessons learned) kroz dosadašnju primjenu postojećeg Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu; - izvršeno je usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17). - Razlog donošenja novog zakona proizilazi iz procesa EU integracija, odnosno potpunog usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU. Takođe, novim predlogom teksta zakona precizirane su pojedine odredbe kako bi isti bio razumljiviji i kako bi se otklonile nedoumice u primjeni. - Posljedice problema odnose se na neusklađenost sa pravom EU, odnosno Direktivom 2014/52/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. kojom se mjenja i dopunjuje Direktiva 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu. - Glavni subjekti u procesu sprovođenja postupka procjene su nosioci projekata s jedne strane i organi državne i lokalne uprave s druge strane. Proces procjene uticaja na životnu sredinu i izrada elaborata o procjeni uticaja nužno se prilagođava zahtjevima razvoja privrede i zaštite životne sredine, vodeći računa u prvoj fazi o postojećoj zakonskoj regulativi, institucionalnim uslovima, kao i stručnoj i informacionoj osnovi. Shodno predlogu ovog zakona, nema oštećenih subjekata u odnosu na važeći zakon, jer istim nijesu uvedeni novi zahtjevi ni za privatni ni državni sektor. - „Status quo“ ili mogućnost „ne činiti ništa“ podrazumijeva da se stvari ostave onakve kakve i jesu. Budući da se očekuje otvaranje Poglavlja 27, neusklađivanje sa pravnom tekovinom EU svakako ne bi imalo pozitivan efekat i moglo bi se odraziti na dinamiku pregovora sa EU. 	

2. Ciljevi

Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?

Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Predloženim propisom se omogućava potpuno usaglašavanje sa navedenom Direktivom. Takođe jedan od ciljeva je postizanje opšteg cilja da se postigne "visok nivo zaštite i unapređenja kvaliteta životne sredine" kao i primjena opštih principa integrisanja politike zaštite životne sredine u druge sektorske politike. Novine koje donosi predlog Zakona su:
 - dopuna definicija u skladu s Direktivom;
 - pitanje integrisane/koordinisane procedure;
 - obavezna procjena alternativa;
 - dopuna u kontekstu kvaliteta elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu;
 - načini obavještanja javnosti;
 - način sprovođenja prekograničnih konsultacija, kao i naglašavanje razumnih rokova za sprovođenje istih;
 - kod donošenja konačne odluke, bilo da se radi o davanju ili odbijanju saglasnosti, moraju se navesti razlozi na kojima se odluka zasniva, kao i mjere i uslovi zaštite;
 - obezbjeđivanje kontrole kvaliteta ocjene elaborata.
- Pored usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, odnosno prenošenja direktive kroz ovaj zakon, takođe ovim predlogom pristupilo se unapređenju teksta zakona na način da se otklone nejasnoće u primjeni od strane nadležnih organa. Tako je precizirano, umjesto odlučivanja o potrebi procjene uticaja sada je potreba izrade elaborata; precizirani su rokovi u smislu radnih dana; dopunjen je dio koji se odnosi na način obavještanja javnosti. Budući da se radi o koordinisanoj proceduri, dobijanje saglasnosti na elaborat predstavlja uslov za dobijanje građevinske dozvole, odnosno prijave građenja (kao i do sada), odnosno ukoliko se sprovodi ocjena prihvatljivosti, ista se sprovodi u okviru postupka procjene uticaja na životnu sredinu. Na ovakav način rokovi su značajno skraćeni budući da se ne sprovode dva ili više postupka.
- Dalje, u dijelu koji se odnosi na prekograničnu proceduru dodatno su razrađene odrebe u smislu sprovođenja postupka, s obzirom da je sve više projekata koji imaju prekogranični uticaj. Novina data ovim zakonom jeste da troškovi Komisije za ocjenu prekograničnih elaborata padaju na teret Ministarstva održivog razvoja i turizma, što je bila i praksa do sada, budući da se svake godine budžetom planirao iznos za sprovođenje istih, ali nije bilo propisano postojećim Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu. Na ovaj način se preciziraju odredbe koje se odnose na postupak prekograničnih konsultacija, odnosno formiranja komisije za ocjenu elaborata. Takođe, precizirane su odredbe za kvalifikaciju članova Komisije za ocjenu elaborata koju formira Agencija za zaštitu prirode i životne sredine. Inspekciji nadzor vrši nadležna inspekcija preko ekološkog inspektora (i na ovaj način su uključene sve nadležne inspekcije, kako bi se adekvatno obezbjedilo praćenje mjera svih segmenata životne sredine).
- Donošenje ovog Zakona utvrđeno je Nacionalnom strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine eu u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s akcionim planom za period 2016-2020 koja je bila uslov za ispunjenje mjerila za Poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske promjene.
- Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu je utvrđen za usvajanje Programom rada Vlade Crne Gore za II kvartal 2018 godine, a takođe i Programom pristupanja CG-EU 2018-2020.

3. Opcije

Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (Uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa.)
Obrazložiti preferiranu opciju?

- Jedini način uređenja ovog pitanja je regulatorna opcija, kroz gore navedeni zakon. "Status quo" se za rješenje ovog problema ne može uzeti kao prihvatljiva opcija, jer se radi o ključnim pitanjima koje treba urediti na način, da se obezbijedi potpuna i efikasna implementacija postupka sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu na način koji propisuje Direktiva 2014/52. Ovo je jedini način za potpuno usklađivanje sa direktivama EU u ovoj oblasti.
- Obaveza donošenja propisa utvrđena je Programom rada Vlade Crne Gore za II kvartal 2018 godine.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Rješenja data u propisu uticaće na: nosioce projekata, Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine i organe lokalne uprave kao nadležne organe za sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu. Takođe će rješenja pozitivno uticati na zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost, budući da je ovim predlogom proširena mogućnost dostupnosti informacija u kontekstu procjene uticaja na životnu sredinu.
- Propis neće izazvati dodatne troškove građanima i privrednim subjektima, s obzirom da nema novih zahtjeva u odnosu na važeći Zakon.
- Donošenje propisa ne iziskuje dodatne troškove jer ne predviđa osnivanje novih institucija, kao ni zapošljavanje novih službenika, ni nabavku nove opreme.
- Regulisanjem pitanja koja su predmet novog Zakona, povećaće se kvalitet elaborata i postupka procjene uticaja na životnu sredinu, što će značiti da će na tržištu opstati samo oni subjekti koji će biti u stanju da ispune zakonske obaveze. Dodatna garancija za to je i redovan inspeksijski nadzor koji će uslijediti od strane nadležne inspekcije, preko ekološkog inspektora. Napominjemo, da poslovi sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu na lokalnom nivou ostaju u nadležnosti lokalne uprave za projekte za koje je potrebna prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave, kao i za ostale projekte, što je u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Iz tih razloga ukazujemo da to nema uticaja na poslovni ambijent niti na povećanje troškova privatnog sektora, već se na ovaj način obezbjeđuje veći stepen kontrole realizacije mjera zaštite propisanih elaboratom o procjeni i istovremeno utiče na smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu (jer su uključene sve nadležne inspekcije). Što se tiče rokova za sprovođenje postupka procjene, ostali su isti rokovi, izuzev što period održavanja javne rasprave ne može biti kraći od 30 dana (ovo je jedina izmjena u odnosu na rokove), što je u skladu s novom direktivom.
- U procesu donošenja ovog propisa nijesu utvrđene biznis barijere, jer nema (dodatnih) opterećenja na privatni sektor. Takođe nema ni opterećenja administrativnog sistema.

5. Procjena fiskalnog uticaja

Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za:

Implementaciju propisa i u kom iznosu?

- Da li je obezbjeđeno finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistaći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za sprovođenje propisa nijesu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore
- Implementacija propisa ne prouzrokuje međunarodne finansijske obaveze.
- Za sprovođenje propisa nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.
- Donijeće se podzakonski akti, odnosno izvršiće se izmjene i dopune istih u skladu sa pomenutom direktivom. Kao i do sada, ne očekuju se dodatne finansijske obaveze.
- Implementacijom propisa neće se ostvarivati prihodi za budžet Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;

Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili cilijane konsultacije);

Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- U izradi predloga zakona nije korišćena eksterna ekspertiza.
- U izradi predloga zakona kao članovi radne grupe učestvovali su, pored predstavnika Direktorata za životnu sredinu Ministarstva održivog razvoja i turizma: predstavnici Direktorata za građevinarstvo ovog Ministarstva, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i NVO „Green home”.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), dana 18. oktobra 2017. godine obavijestilo zainteresovanu javnost da je pokrenulo postupak javne rasprave za Nacrt zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.
- Tekst Nacrta zakona bio je postavljen na web stranicama Ministarstva održivog razvoja i turizma, Portalu e-Uprave, Arhus centara, kao i NVO OZON. Ministarstvo je ovim objavljivanjem uputilo poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu. Zainteresovani subjekti su svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije mogli dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 27. novembra 2017. godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Javna rasprava je počela 18. oktobra i trajala do 27. novembra 2017. godine. Javna rasprava u formi tribine održana je 20. novembra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- Pored predstavnika Radne grupe koja je radila na Nacrtu zakona, odnosno predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, na javnoj tribini učešće su uzeli i predstavnici civilnog sektora, odnosno NVO GZIP i OZON, predstavnici obradivača elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i lokalnih samouprava Prijestonice Cetinje, Kotora, Danilovgrada, Žabljaka i Pljevalja.

- Sto se tiče učešća predstavnika NVO Green home u radu Radne grupe za izradu ovog zakona ukazujemo na činjenicu da su sve sugestije i primjedbe date od strane istog uvažene i prihvaćene. Jedna od ključnih sugestija bila je uključivanje diplomiranog biologa u multidisciplinarni tim za izradu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za projekte koji se realizuju u zaštićenom području.
- Od prispjelih komentara i sugestija koje su prihvaćene i uvrštene u tekst Predloga zakona, izdvajamo najznačajnije:
 - uvođenje nove definicije „postojeće stanje životne sredine“ kao zatečeno stanje segmenata životne sredine prije izvođenja bilo kakvih radova na lokaciji i neposrednoj blizini lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta;
 - utvrđivanje obaveze za podnošenje izvještaja ovlaštenog pravnog lica o „postojećem stanju“ segmenata životne sredine uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata odnosno obima i sadržaja elaborata o procjeni;
 - utvrđivanje obaveze da članovi komisije za ocjenu elaborata moraju ispunjavati najmanje iste uslove kao multidisciplinarni tim koji izrađuje elaborat;
 - utvrđivanje obaveze da na javnoj tribini mora, pored nosioca projekta, učestvovati rukovodilac ili koordinator multidisciplinarnog tima kojeg formira obrađivač i najmanje jedno lice koje je učestvovalo u izradi elaborata;
 - utvrđivanje obaveze da ekološki inspektor o realizovanim mjerama koje su predviđene elaboratom sačinjava zapisnik i dostavlja ga nadležnom organu.
- Ovo Ministarstvo pripremlilo je izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva i biti prilog materijalu za slanje Vladi na usvajanje i utvrđivanje.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma uputilo je Predlog zakona na davanje mišljenja, primjedbi i sugestija nadležnim ministarstvima i institucijama.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Prepreka za implementaciju propisa nema.
- Mjera koja se preduzima tokom primjene propisa radi ispunjenja ciljeva jeste vršenje redovne inspeksijske kontrole od strane nadležne inspekcije, a preko ekološkog inspektora, koja obuhvata naročito: da li nosilac projekta ima odluku nadležnog organa o potrebi izrade elaborata; da li ima saglasnost na elaborat procjene uticaja; da li realizuje mjere iz elaborata na koji je izdata saglasnost, itd.
- Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva su poštovanje mjera zaštite životne sredine koje su predviđene elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost. Takođe, ispunjenje ciljeva utvrdiće se i u izvještajima o napretku Crne Gore u procesu pridruživanja EU, kao i u pregovorima sa EU.
- Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i organi lokalne uprave nadležni za poslove zaštite životne sredine imaju zakonom utvrđene nadležnosti za sprovođenje primjene ovog propisa. Nadzor nad radom Agencije vrši Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Podgorica, 18.01.2018.

MINISTAR
 Branko Radulović



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MRT-IU/PZ/18/03
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Prijedlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Environmental Impact Assessment	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	
- Sektor/odsjek	Sektor za zaštitu životne sredine	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ivana Vojinović, pomoćnik ministra 446 232; e-mail: ivana.vojinovic@mrt.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Brankica Cmiljanović, 446283; 067 500 228, e-mail: brankica.cmiljanovic@mrt.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo održivog razvoja, Agencija za zaštitu životne sredine	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 111, Zaštita životne sredine		
b) Stepem ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2018 - 2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 27, 2. Planovi i potrebe, 2.2. Zakonodavni okvir, C) Horizontalno zakonodavstvo	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2018	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava XX , Zaštita životne sredine, član 191 / TFEU, Part Three, Union Policy and Internal Actions, Title XX, Environment, Article 191		
Potpuno usklađeno / fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32011L0092		
Direktiva 2011/92/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2011. o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu Tekst značajan za EGP / Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain		

public and private projects on the environment Text with EEA relevance

Potpuno usklađeno / fully harmonized

32014L0052

Direktiva 2014/52/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. maja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu / Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment Text with EEA relevance.

Djelimično usklađeno / Partially harmonized

32003L0035

Direktiva 2003/35/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. maja 2003. o osiguravanju učestvovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na životnu sredinu i o izmjeni direktiva Savjeta 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na učestvovanje javnosti i pristup pravosuđu / Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC

Potpuno usklađeno / fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost Predloga zakona s Direktivom 32014L0052 će se postići donošenjem podzakonskih akata koji se odnose na: dokumentaciju koju nosilac projekta dostavlja uz zahtjev o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (Prilog IIa), kriterijume kojima se utvrđuje trebaju li projekti za koje se može tražiti procjena uticaja na životnu sredinu podlijevati procjeni uticaja na životnu sredinu (Prilog III) i potrebne informacije za izvještaj o postojećem stanju segmenata životne sredine koji izrađuje lice ovlašteno za vršenje poslova monitoringa pojedinih segmenata životne sredine (Prilog IV).

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU su prevedeni na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Prijedlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu preveden je na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti


U izradi Prijedloga zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis /

Datum:

Datum:



Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MRT-IU/PZ/18/03		MRT-IU/PZ/18/03		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2011/92/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2011. o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu Tekst značajan za EGP – 32011L0092				
Direktiva 2014/52/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. maja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu - 32014L0052				
Direktiva 2003/35/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. maja 2003. o osiguravanju učestvovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na životnu sredinu i o izmjeni direktiva Savjeta 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na učestvovanje javnosti i pristup pravosuđu – 32003L0035				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Prijedlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu		Proposal for the Law on Environmental Impact Assessment		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2011/92/EU				
Član 1. 1. Ova Direktiva se odnosi na procjenu uticaja na životnu sredinu onih javnih i privatnih projekata koji bi mogli imati značajne uticaje na životnu sredinu. 2. Za potrebe ove Direktive: (a) „projekt“ znači: — izvođenje građevinskih radova ili ostalih instalacija ili	Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se način i postupak procjene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, izrade i ocjene elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i druga pitanja od značaja za procjenu uticaja na životnu sredinu. Predmet procjene uticaja Član 4	Potpuno usklađeno		

<p>sistema, — ostali zahvati u prirodnom okruženju i krajobrazu, uključujući i one koji uključuju vađenje mineralnih resursa;</p> <p>(b) „nosilac projekta” znači podnosilac zahtjeva za odobrenje privatnog projekta ili javna vlast koja pokreće projekt;</p> <p>(c) „odobrenje za sprovođenje projekta” znači odluka nadležnog tijela ili više njih koja nosilacu projekta daje pravo da nastavi s projektom;</p> <p>(d) „javnost” znači jedna ili nekoliko fizičkih ili pravnih osoba te, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, njihova udruženja, organizacije ili skupine;</p> <p>(e) „zainteresovana javnost” znači javnost na koju utiču ili na koju će vjerojatno uticati ili ima interes u postupcima donošenja odluka iz člana 2. stava 2. Za potrebe ove definicije, za nevladine organizacije koje promoviraju zaštitu životne sredine i koje ispunjavaju bilo koje zahtjeve u skladu s nacionalnim pravom smatra se da imaju interes;</p> <p>(f) „nadležno tijelo ili više njih” znači ono tijelo ili ona tijela koje države članice odrede odgovornima za dužnosti koje proizlaze iz ove Direktive.</p> <p>Tačku (g) dodaje Direktiva 32014L0052 definicija „procjena uticaja na životnu sredinu“</p> <p>Stav 3 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>Stav 4 ukida direktiva 32014L0052</p>	<p>Predmet procjene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, a koji mogu značajno da utiču na životnu sredinu ili zdravlje ljudi.</p> <p>Procjena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, komunalnih djelatnosti i projekte koji se planiraju u zaštićenom prirodnom dobru i lokalitetu nepokretnog kulturnog dobra.</p> <p>Procjena uticaja ne vrši se za projekte namijenjene isključivo u svrhu odbrane, odnosno otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa.</p> <p style="text-align: center;">Organi nadležni za sprovođenje postupka uticaja</p> <p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>Organi nadležni za sprovođenje postupka uticaja (u daljem tekstu: nadležni organ) su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine – za projekte za koje je potrebna građevinska dozvola, odnosno prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaje drugi organ državne uprave; 2) organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine za projekte za koje je potrebna prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave. <p style="text-align: center;">Značenje izraza</p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dozvola ili odobrenje za izvođenje projekta je odluka nadležnog organa kojom se nosilac projekta ovlašćuje da realizuje projekat, odnosno građevinska dozvola, prijava građenja, odobrenje ili saglasnost; 2) javnost je jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, udruženja i organizacija; 3) nosilac projekta je domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje podnosi zahtjev za izdavanje dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta; 4) projekat odnosno izvođenje projekta je građenje, rekonstrukcija, instaliranje, uklanjanje i demontaža objekata, postrojenja ili sistema, sanacija, ostale aktivnosti u prirodi i prirodnom okruženju i eksploatacija mineralnih sirovina; 5) postojeće stanje životne sredine je zatečeno stanje segmenata životne sredine prije izvođenja bilo kakvih radova na lokaciji i neposrednoj blizini lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta; 			
---	---	--	--	--

	<p>6) zainteresovana javnost je javnost na koju projekat utiče ili se očekuje da će uticati, uključujući i nevladine organizacije koje su registrovane za zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom;</p> <p>7) zainteresovani organi i organizacije su državni organi, organizacije i organi lokalne samouprave koji imaju interes u donošenju odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 2.</p> <p>Stavove 1, 2 i 3 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>Prvi podstav, stava 4 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>„4. Ne dovodeći u pitanje član 7. države članice u izuzetnim slučajevima mogu određeni projekt izuzeti od primjene odredbi utvrđenih u ovoj Direktivi, ako bi primjena tih odredbi negativno uticala na svrhu projekta, pod uslovom da su ispunjeni ciljeve ove Direktive.”</p> <p>U tom slučaju, države članice:</p> <p>(a) ocjenjuju da li bi neki drugi oblik procjene bio primjeren;</p> <p>(b) stavljaju na raspolaganje zainteresovanoj javnosti informacije koje proizlaze iz drugih oblika procjene iz tačke (a), informacije koje se odnose na odluku o izuzeću i razloge za to izuzeće;</p> <p>(c) obavještavaju Komisiju, prije davanja odobrenja, o razlozima koji opravdavaju dano izuzeće, te joj dostavljaju informacije koje su prema potrebi dali na raspolaganje svojim državljanima.</p> <p>Komisija odmah prosljeđuje primljene dokumente ostalim državama članicama.</p> <p>Komisija svake godine izvještava Evropski parlament i Savjet o primjeni ovog stava.</p>		<p style="text-align: center;">Opcija nije iskorišćena</p>		

<p>Stav 5 dodaje direktiva 32014L0052</p>				
<p>Član 3 mijenja direktiva 32014L0052</p>				
<p>Član 4.</p> <p>1. U skladu s članom 2. stavom 4., projekti koji su navedeni u Prilogu I. podliježu procjeni u skladu s članovima od 5. do 10.</p> <p>2. U skladu s članom 2. stavom 4., za projekte koji su navedeni u Prilogu II. države članice određuju podliježu li procjeni u skladu s članovima 5. do 10. Države članice to određuju:</p> <p>(a) pojedinačnim ispitivanjem; ili</p> <p>(b) pragovima ili kriterijima koje utvrđuje država članica.</p> <p>Države članice se mogu odlučiti za primjenu oba postupka iz tačaka (a) i (b).</p> <p>Stavove 3 i 4 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>Stavove 5 i 6 dodaje direktiva 32014L0052</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Prilog I i Prilog II su prenešeni Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 20/07, 43/13, 53/14)</p>	
<p>Član 5.</p> <p>Stavove 1, 2 i 3 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>4. Države članice moraju prema potrebi osigurati da svako tijelo koje raspolaže relevantnim informacijama, posebno u odnosu na član 3., te informacije učini dostupnima nosilacu projekta.</p>	<p>Prikupljanje podataka, obavještenja i dokumentacije</p> <p>Član 10</p> <p>Nadležni organ, drugi organi državne uprave i lokalne uprave, dužni su da na zahtjev nosioca projekta, obezbijede potrebne podatke i dokumentaciju od značaja za utvrđivanje i procjenu direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i rezultate sprovedenih postupaka uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima.</p> <p>Podaci i dokumentacija iz stava 1 ovog člana, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva nosioca projekta.</p> <p>Organ iz stava 1 ovog člana, koji ne raspolaže podacima i dokumentacijom od značaja za procjenu uticaja projekta na životnu sredinu, dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, obavijesti nosioca projekta u pisanoj formi.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 6.</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 32014L0052</p> <p>U stavu 2 uvodni tekst mijenja direktiva 32014L0052</p>	<p>Obavještanje o zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata</p> <p>Član 13</p> <p>Nadležni organ obavještava zainteresovane organe i zainteresovanu javnost o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata u roku od tri radna dana od dana prijema urednog zahtjeva u skladu sa članom 28 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja i Zakona o slobodnom pristupu</p>	

<p>„2. Kako bi se osiguralo djelotvorno učestvovanje zainteresirane javnosti u postupcima donošenja odluka, javnost se obavještava elektronskim putem i javnim obavještenjama ili ostalim primjerenim sredstvima o sljedećim pitanjima u ranoj fazi postupaka donošenja odluka o životnu sredinu iz člana 2. stava 2., a najkasnije čim se informacije mogu dostaviti:“</p> <p>(a) zahtjevu za odobrenje za sprovođenje projekta;</p> <p>(b) činjenici da projekt podliježe postupku procjene utjecaja na životnu sredinu i prema potrebi činjenici da se primjenjuje član 7;</p> <p>(c) pojedinostima o nadležnim tijelima koja su odgovorna za donošenje odluke, tijelima od kojih se mogu dobiti relevantne informacije, tijelima kojima se mogu uputiti primjedbe i pitanja, te pojedinosti o vremenskim ograničenjima za slanje primjedbi i pitanja;</p> <p>(d) vrsti mogućih odluka ili, ako postoji, nacrtu odluke;</p> <p>(e) naznaci dostupnosti informacija koje se prikupljaju na temelju člana 5.;</p> <p>(f) naznaci vremena, mjesta i načina kako će informacije biti dostupne;</p> <p>(g) pojedinostima o postupcima učešća javnosti utvrđenima u skladu sa stavkom 5. ovog člana.</p> <p>3. Države članice moraju osigurati da sljedeće informacije budu dostupne zainteresiranoj javnosti u razumnom roku:</p> <p>(a) sve informacije koje se prikupljaju na temelju člana 5.;</p> <p>(b) u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, glavna izvješća i savjeti izdani nadležnom tijelu ili tijelima u trenutku kada se</p>	<p>Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnosioca zahtjeva; 2) naziv projekta; 3) mjesto i vrijeme uvida u dokumentaciju; 4) naziv i sjedište nadležnog organa kojem se dostavlja mišljenje. <p>Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, mogu u roku od pet radnih dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja iz stava 1 ovog člana, dostaviti mišljenje nadležnom organu o podnijetom zahtjevu.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje o potrebi izrade elaborata</p> <p style="text-align: center;">Član 14</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od četiri radna dana od dana isteka roka iz člana 13 stav 3 ovog zakona, odluči o potrebi izrade elaborata.</p> <p>Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja razmotri dostavljena mišljenja iz člana 13 stav 3 ovog zakona.</p> <p>Nadležni organ dužan je da obavijesti zainteresovane organe i zainteresovanu javnost o odluci iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) u slučaju kad je potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva, uz kratak opis lokacije, opis projekta i opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 2) u slučaju da nije potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva uz kratak opis lokacije, opis projekta, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i mjere zaštite kako bi se spriječio ili umanjio negativan uticaj projekta na životnu sredinu. <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Postupanje po zahtjevu za određivanje obima i sadržaja elaborata</p> <p style="text-align: center;">Član 16</p> <p>Nakon prijema zahtjeva za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ vrši provjeru potpunosti dokumentacije u skladu sa članom 12 ovog zakona.</p> <p>Uredan zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ dostavlja u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva komisiji iz člana 21 ovog zakona.</p> <p>Komisija iz stava 2 ovog člana, dužna je da u roku od deset radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi izvještaj sa predlogom obima i sadržaja elaborata nadležnom organu.</p>		<p>informacijama („Sl. list CG“, broj 30/17) i Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, broj 37/17)</p>
---	--	--	---

<p>zainteresovana javnost obavještava u skladu sa stavkom 2. ovog člana;</p> <p>(c) u skladu s odredbama Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Savijeta od 28. januara 2003. o pristupu javnosti informacijama o životnoj sredini (1), ostale informacije osim onih iz stava 2. ovog člana koje su važne za odluku u skladu s članom 8. ove Direktive i koje postaju dostupne nakon što se zainteresovana javnost obavjesti u skladu sa stavom 2. ovog člana.</p> <p>4. Zainteresovana javnost mora dobiti pravovremene i učinkovite mogućnosti učešća u postupku donošenja odluka vezanih za životnu sredinu iz člana 2. stava 2. i u tu svrhu može iznositi primjedbe i mišljenja u trenutku kada su nadležnom tijelu ili tijelima otvorene sve mogućnosti, prije donošenja odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja.</p> <p>Stav 5 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>Stav 6 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>Stav 7 dodaje direktiva 32014L0052</p>	<p>Predlog obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od pet radnih dana od dana prijema predloga. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost o predlogu obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, mogu dostaviti mišljenje nadležnom organu u roku do 20 radnih dana od dana prijema obavještenja. Nadležni organ u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja, odlučuje o obimu i sadržaju elaborata. Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja, razmotri mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti. Odluku o obimu i sadržaju elaborata, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke. Na odluku iz stava 8 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Javna rasprava o elaboratu Član 20</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, organizuje javnu raspravu i obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o načinu, roku i mjestu javnog uvida, načinu dostavljanja primjedbi i mišljenja, kao i o vremenu i mjestu održavanja javne tribine o elaboratu. Elaborat za koji je organizovana javna rasprava objavljuje se na internet stranici nadležnog organa i portalu e-Uprave, danom početka javne rasprave. Javna tribina može se održati najranije deset radnih dana od dana obavještavanja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti. Na javnoj tribini mora da učestvuje nosilac projekta, lice koje je koordiniralo izradom elaborata iz člana 19 ovog zakona i najmanje jedno lice koje je učestvovalo u izradi elaborata. Ako javnoj tribini ne prisustvuju lica iz stava 4 ovog člana, javna tribina se mora ponovo organizovati za vrijeme trajanja javne rasprave. Javnu raspravu organizuje i vodi nadležni organ i traje najmanje 30 dana od dana obavještavanja.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje o saglasnosti Član 24</p> <p>Odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p>			
---	--	--	--	--

	<p>Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) razloge na kojima se odluka zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 2) uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine. <p>Odluka o odbijanju zahtjeva za davanja saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana, donosi se i dostavlja nosiocu projekta u roku od pet radnih dana od dana prijema izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost i da objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odluku iz stava 1 ovog člana; 2) izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; i 3) elaborat. <p>Odluka iz stava 2 ovog člana sa elaboratom, dostavlja se i ekološkoj inspekciji u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Način obavještavanja javnosti Član 28</p> <p>Obavještavanje javnosti iz čl. 13, 14, 16, 20 i 24 ovog zakona, vrši se putem štampanog medija koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta i putem elektronskih medija.</p> <p>Zainteresovani organi i organizacije obavještavaju se pisanim putem (pošta i telefaks) i elektronskim putem i objavljivanjem na internet stranici nadležnog organa.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 7.</p> <p>1. Ako je država članica svjesna da bi projekt mogao imati značajne uticaje na životnu sredinu u drugoj državi članici, ili kada država članica na koju bi projekt mogao imati značajan učinak to zahtijeva, država članica na čijem se državnom području namjerava sprovesti projekt dostavlja</p>	<p style="text-align: center;">Obavještavanje o prekograničnom uticaju Član 29</p> <p>Ako projekat može da ima značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može da bude značajno ugrožena na zahtjev te države, Ministarstvo u što kraćem roku, dostavlja toj državi obavještenja o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) projektu zajedno sa svim dostupnim podacima o njegovim mogućim uticajima; 2) prirodi odluke koja može biti donijeta; 	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>dotičnoj državi članici što je ranije moguće, a najkasnije u trenutku kada obavještava vlastitu javnost, između ostalog sljedeće:</p> <p>(a) opis projekta, zajedno sa svim dostupnim informacijama o njegovom mogućem prekograničnom uticaju;</p> <p>(b) informacije o vrsti moguće odluke.</p> <p>Država članica na čijem se državnom području namjerava provesti projekt daje drugoj državi članici razuman rok u kojem ta država može navesti da želi učestvovati u postupcima donošenja odluka vezanih za životnu sredinu iz člana 2. stava 2., a može uključiti informacije iz stava 2. ovog člana.</p> <p>2. Ako država članica koja dobije podatke u skladu sa stavom 1. navede da želi učestvovati u postupcima donošenja odluka vezanih za životnu sredinu iz člana 2. stava 2., država članica na čijem se državnom području namjerava sprovesti projekt dostavlja, ako to već nije učinila, dotičnoj državi članici informacije koje se moraju dostaviti u skladu s članom 6. stavom 2. i informacije koje moraju biti dostupne u skladu s članom 6. stavom 3. tačkama (a) i (b).</p> <p>3. Dotične države članice, svaka u onoj mjeri u kojoj je se to tiče, takođe moraju:</p> <p>(a) osigurati da informacije iz stavaka 1. i 2. u razumnom roku budu dostupne tijelima iz člana 6. stava 1. i zainteresovanoj javnosti na državnom području države članice na koju bi projekt mogao znatnije uticati, te</p> <p>(b) osigurati da se tijelima iz člana 6. stava 1. i zainteresovanoj javnosti omogući da prije izdavanja odobrenja za sprovođenje projekta u razumnom roku pošalju svoje mišljenje o dostavljenim informacijama</p>	<p>3) roku u kojem druga država može da saopšti svoju namjeru da učestvuje u postupku procjene uticaja.</p> <p>O odluci o davanju saglasnosti na procjenu uticaja ili o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti, Ministarstvo obavještava državu koja je učestvovala u postupku procjene uticaja, dostavljanjem obavještenja o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sadržini odluke i uslovima ako su određeni; 2) razlozima na kojima se odluka zasniva, uključujući i razloge prihvatanja ili odbijanja dostavljenih primjedbi, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 3) najvažnijim mjerama koje je nosilac projekta dužan da preduzme u cilju otklanjanja, sprečavanja, ublažavanja ili saniranja štetnih posljedica. <p>O primljenim obavještenjima o prekograničnim uticajima projekta druge države, Ministarstvo obavještava zainteresovanu javnost u skladu sa članom 28 ovog zakona.</p> <p>Pribavljena mišljenja zainteresovane javnosti, Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja o prekograničnim uticajima projekta druge države. Obavještavanje i konsultacije sa drugim državama o mogućim prekograničnim uticajima vrši se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.</p> <p>Obavještavanje i konsultacije iz stava 5 ovog člana, mogu se vršiti putem zajedničkog tijela formiranog na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi.</p> <p style="text-align: center;">Komisija za ocjenu prekograničnih uticaja</p> <p style="text-align: center;">Član 30</p> <p>Mišljenje o prekograničnom uticaju projekta na životnu sredinu, sačinjava komisija za ocjenu prekograničnih uticaja, koju obrazuje organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine.</p> <p>Komisija iz stava 1 ovog člana, obrazuje se iz reda zaposlenih u Ministarstvu, organu uprave nadležnom za zaštitu životne sredine, drugim organima državne uprave u zavisnosti od projekta i drugih stručnih lica.</p> <p>Rješenjem o obrazovanju komisije za ocjenu prekograničnih uticaja određuje se broj, sastav i način rada, kao i troškovi rada komisije.</p> <p>Troškovi rada komisije iz stava 1 ovog člana, padaju na teret Ministarstva.</p> <p>Komisija iz stava 1 ovog člana, dostavlja predlog mišljenja organu uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine i Ministarstvu.</p> <p>Na osnovu predloga mišljenja iz stava 5 ovog člana, Ministarstvo sačinjava mišljenje i dostavlja nadležnom organu druge države.</p>			
---	---	--	--	--

<p>nadležnim tijelima države članice na čijem se državnom području namjerava provesti projekt.</p> <p>Stav 4 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>Stav 5 mijenja direktiva 32014L0052</p>				
<p>Član 8. mijenja direktiva 32014L0052</p>				
<p>Član 8a dodaje direktiva 32014L0052</p>				
<p>Član 9.</p> <p>Stav 1 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>2. Nadležno tijelo ili tijela obavještavaju svaku državu članicu s kojom su vođena savjetovanja u skladu s članom 7., dostavljajući joj informacije iz stava 1. ovog člana.</p> <p>Država članica s kojom su vođena savjetovanja osigurava dostupnost tih informacija zainteresovanoj javnosti na vlastitom državnom području na odgovarajući način.</p>	<p style="text-align: center;">Način obavještavanja javnosti</p> <p style="text-align: center;">Član 28</p> <p>Obavještavanje javnosti iz čl. 13, 14, 16, 20 i 24 ovog zakona, vrši se putem štampanog medija koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta i putem elektronskih medija.</p> <p>Zainteresovani organi i organizacije obavještavaju se pisanim putem (pošta i telefaks) i elektronskim putem i objavljivanjem na internet stranici nadležnog organa.</p> <p style="text-align: center;">Obavještavanje o prekograničnom uticaju</p> <p style="text-align: center;">Član 29</p> <p>Ako projekat može da ima značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može da bude značajno ugrožena na zahtjev te države, Ministarstvo u što kraćem roku, dostavlja toj državi obavještenja o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) projektu zajedno sa svim dostupnim podacima o njegovim mogućim uticajima; 2) prirodni odluke koja može biti donijeta; 3) roku u kojem druga država može da saopšti svoju namjeru da učestvuje u postupku procjene uticaja. <p>O odluci o davanju saglasnosti na procjenu uticaja ili o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti, Ministarstvo obavještava državu koja je učestvovala u postupku procjene uticaja, dostavljanjem obavještenja o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sadržini odluke i uslovima ako su određeni; 2) razlozima na kojima se odluka zasniva, uključujući i razloge prihvatanja ili odbijanja dostavljenih primjedbi, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 3) najvažnijim mjerama koje je nosilac projekta dužan da preduzme u cilju otklanjanja, sprečavanja, ublažavanja ili saniranja štetnih posljedica. 	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p>O primljenim obavještenjima o prekograničnim uticajima projekta druge države, Ministarstvo obavještava zainteresovanu javnost u skladu sa članom 28 ovog zakona.</p> <p>Pribavljena mišljenja zainteresovane javnosti, Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja o prekograničnim uticajima projekta druge države. Obavještavanje i konsultacije sa drugim državama o mogućim prekograničnim uticajima vrši se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.</p> <p>Obavještavanje i konsultacije iz stava 5 ovog člana, mogu se vršiti putem zajedničkog tijela formiranog na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi.</p> <p style="text-align: center;">Stavljanje podataka na uvid Član 32</p> <p>Nadležni organ, dužan je da na zahtjev (u pisanoj ili elektronskoj formi), zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti, omogući uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku procjene uticaja, osim dokumenata koji su označeni odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa zakonom u roku od 15 dana od prijema zahtjeva.</p> <p>Dokumentacija koja se odnosi na emisije štetnih materija, rizike od udesa, rezultate monitoringa i inspeksijski nadzor ne može biti označena stepenom tajnosti.</p>			
Član 9a dodaje direktiva 32014L0052				
<p style="text-align: center;">Član 10.</p> <p>Stav 1 mijenja direktiva 32014L0052</p> <p>Kada se primjenjuje član 7., slanje informacija drugoj državi članici i primanje informacija od druge države članice podliježu ograničenjima koja su na snazi u državi članici u kojoj je predložen projekt.</p>	<p style="text-align: center;">Stavljanje podataka na uvid Član 32</p> <p>Nadležni organ, dužan je da na zahtjev (u pisanoj ili elektronskoj formi), zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti, omogući uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku procjene uticaja, osim dokumenata koji su označeni odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa zakonom u roku od 15 dana od prijema zahtjeva.</p> <p>Dokumentacija koja se odnosi na emisije štetnih materija, rizike od udesa, rezultate monitoringa i inspeksijski nadzor ne može biti označena stepenom tajnosti.</p>	Potpuno usklađeno		
Član 10a dodaje direktiva 32014L0052				
<p style="text-align: center;">Član 11.</p> <p>1. Države članice osiguravaju da se, u skladu s odgovarajućem nacionalnom pravnom sistemom, članovima zainteresirane javnosti:</p> <p>(a) koji imaju dovoljan interes ili alternativno;</p>	<p style="text-align: center;">Odlučivanje o potrebi izrade elaborata Član 14</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od četiri radna dana od dana isteka roka iz člana 13 stav 3 ovog zakona, odluči o potrebi izrade elaborata.</p> <p>Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja razmotri dostavljena mišljenja iz člana 13 stav 3 ovog zakona.</p>	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o upravnom postupku	

<p>(b) koji tvrde da im je povrijeđeno pravo, ako upravno postupovno pravo države članice to propisuje kao preduslov;</p> <p>omogućiti pristup postupku preispitivanja pred sudom ili nekim drugim nezavisnim i nepristranim tijelom koje je određeno pravom radi pobijanja materijalne ili postupovne zakonitosti odluka, radnji ili propusta, u skladu s odredbama ove Direktive koje se odnose na učestvovanje javnosti.</p> <p>2. Države članice određuju u kojoj je fazi moguće pobijanje odluka, radnji ili propusta.</p> <p>3. Države članice utvrđuju dovoljan interes i povredu prava u skladu s ciljem da se zainteresovanoj javnosti omogućiti pristup pravosuđu. U tu svrhu, interes bilo koje nevladine organizacije koja ispunjava uslove iz člana 1. stava 2. smatra se dovoljnim u smislu tačke (a) stava 1. ovog člana. Također se smatra da takve organizacije posjeduju prava koja je moguće narušiti u smislu tačke (b) stava 1. ovog člana.</p> <p>4. Odredbe ovog člana ne isključuju mogućnost postupka prethodnog preispitivanja pred nekim upravnim tijelom i ne utiču na zahtjev da se prije upućivanja na postupak sudskog preispitivanja iscrpe mogućnosti upravnog preispitivanja ako nacionalno pravo propisuje takav uslov. Svi takvi postupci biće poštteni, pravični i pravovremeni te ne smiju biti preskupi.</p> <p>5. U svrhu unapređivanja učinkovitosti odredaba ovog člana, države članice osiguravaju da javnosti budu dostupne praktične informacije o pristupu postupcima upravnog i sudskog preispitivanja.</p>	<p>Nadležni organ dužan je da obavijesti zainteresovane organe i zainteresovanu javnost o odluci iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <p>1) u slučaju kad je potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva, uz kratak opis lokacije, opis projekta i opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;</p> <p>2) u slučaju da nije potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva uz kratak opis lokacije, opis projekta, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i mjere zaštite kako bi se spriječio ili umanjio negativan uticaj projekta na životnu sredinu.</p> <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Postupanje po zahtjevu za određivanje obima i sadržaja elaborata</p> <p style="text-align: center;">Član 16</p> <p>Nakon prijema zahtjeva za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ vrši provjeru potpunosti dokumentacije u skladu sa članom 12 ovog zakona.</p> <p>Uredan zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ dostavlja u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva komisiji iz člana 21 ovog zakona.</p> <p>Komisija iz stava 2 ovog člana, dužna je da u roku od deset radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi izvještaj sa predlogom obima i sadržaja elaborata nadležnom organu.</p> <p>Predlog obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od pet radnih dana od dana prijema predloga.</p> <p>Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost o predlogu obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, mogu dostaviti mišljenje nadležnom organu u roku do 20 radnih dana od dana prijema obavještenja.</p> <p>Nadležni organ u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja, odlučuje o obimu i sadržaju elaborata.</p> <p>Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja, razmotri mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.</p> <p>Odluku o obimu i sadržaju elaborata, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke.</p>		<p>(„Sl. list CG“, broj 37/17)</p>	
--	--	--	------------------------------------	--

	<p>Na odluku iz stava 8 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje o saglasnosti Član 24</p> <p>Odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) razloge na kojima se odluka zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 2) uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine. <p>Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana, donosi se i dostavlja nosiocu projekta u roku od pet radnih dana od dana prijema izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost i da objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odluku iz stava 1 ovog člana; 2) izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; i 3) elaborat. <p>Odluka iz stava 2 ovog člana sa elaboratom, dostavlja se i ekološkoj inspekciji u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 12.</p> <p>1. Države članice i Komisija razmjenjuju informacije o iskustvu stečenom primjenom ove Direktive.</p> <p>Stav 2 mijenja Direktiva 32014L0052</p> <p>3. Na temelju ove razmjene informacija, Komisija prema potrebi podnosi dodatne prijedloge Evropskom parlamentu i Savjetu</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		

kako bi se osigurala primjena ove Direktive na primjereno usklađen način				
Član 13. Države članice Komisiji dostavljaju tekstove odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmljivo		
Član 14. Direktiva 85/337/EEZ, kako je izmijenjena direktivama navedenim u Prilogu V. dijelu A. stavlja se izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prijenos u nacionalno zakonodavstvo Direktiva navedenih u Prilogu V. dijelu B. Upućivanja na direktivu stavljenju izvan snage smatraju se upućivanjem na ovu Direktivu, te se tumače u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VI.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 15. Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 16. Ova Direktiva je upućena državama članicama. Sastavljeno u Strasbourgu 13. decembra 2011. Za Evropski parlament Predsjednik J. BUZEK Za Savjet Predsjednik M. SZPUNAR	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog I Projekti iz člana 4. stav 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu	

			sredinu („Sl. list CG“, br. 20/07, 43/13, 53/14)	
Prilog II Projekti iz člana 4. stav 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 20/07, 43/13, 53/14)	
Prilog IIa dodaje direktiva 32014L0052				
Prilog III mijenja direktiva 32014L0052				
Prilog IV mjenja direktiva 32014L0052				
Direktiva 2014/52/EU				
Član 1 Direktiva 2011/92/EU mijenja se kako slijedi: 1. član 1. mijenja se kako slijedi: (a) u stav 2. dodaje se sljedeća definicija: „(g), procjena uticaja na životnu sredinu znači postupak koji se sastoji od: i. pripreme izvještaja o procjeni uticaja na životnu sredinu od strane nosioca projekta, kako je navedeno u članu 5. stavovima 1. i 2.; ii. sprovođenja savjetovanja kako je navedeno u članu 6. i, ako je to mjerodavno, članu 7.; iii. pregleda od strane nadležnog tijela informacija sadržanih u izvještaju o procjeni uticaja na životnu sredinu i svih dodatnih	Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se način i postupak procjene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, izrade i ocjene elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i druga pitanja od značaja za procjenu uticaja na životnu sredinu. Definicija procjene uticaja na životnu sredinu Član 2 Procjena uticaja na životnu sredinu je postupak koji obuhvata: pripremu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, postupak ocjene elaborata i donošenje odluke o davanju saglasnosti, odnosno odbijanju davanja saglasnosti, kao i obrazloženje značajnih uticaja projekta na životnu sredinu na kojem se odluka zasniva, uzimajući u obzir rezultate javnih konsultacija (u daljem tekstu: procjena uticaja). Predmet procjene uticaja Član 4	Potpuno usklađeno		

<p>dostavljenih informacija, prema potrebi, od strane nosioca projekta u skladu s članom 5. stavom 3. i svih relevantnih informacija pribavljenih u okviru savjetovanja u skladu s članovima 6. i 7.;</p> <p>iv. obrazloženog zaključaka od strane nadležnog tijela o značajnom utjecaju projekta za životnu sredinu uzimajući u obzir rezultate pregleda iz tačke iii. i, prema potrebi, njegov vlastiti dodatni pregled; i</p> <p>v. uključivanje obrazloženog zaključaka nadležnog tijela u bilo koju od odluka iz člana 8.a.”;</p> <p>(b) stav 3. zamjenjuje se sljedećim: „3. Države članice mogu odlučiti, na temelju pojedinačnog slučaja i ako je tako predviđeno nacionalnim pravom, da neće ovu Direktivu na projekte ili dijelove projekata čija je jedina svrha odbrana ili na projekte čija je jedina svrha odgovor na vanredna stanja, ako smatraju da bi takva primjena mogla imati negativan uticaj na te svrhe.”;</p> <p>(c) stav 4. briše se.</p>	<p>Predmet procjene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, a koji mogu značajno da utiču na životnu sredinu ili zdravlje ljudi.</p> <p>Procjena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, komunalnih djelatnosti i projekte koji se planiraju u zaštićenom prirodnom dobru i lokalitetu nepokretnog kulturnog dobra.</p> <p>Procjena uticaja ne vrši se za projekte namijenjene isključivo u svrhu odbrane, odnosno otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa.</p>			
<p>2. Član 2. mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stavovi od 1. do 3. zamjenjuju se sljedećim;</p> <p>„1. Države članice usvajaju sve potrebne mjere kako bi se prije davanja odobrenja za sprovođenje projekta osiguralo da se projekti koji bi mogli imati značajan uticaj na životnu sredinu, između ostalog na temelju njihove prirode, veličine ili lokacije, podvrgnu obvezi dobijanja odobrenja za sprovođenje projekta i procjeni u pogledu njihovih uticaja na životnu sredinu. Ti su projekti definisani u članu 4.</p>	<p style="text-align: center;">Predmet Član 1</p> <p>Ovim zakonom uređuje se način i postupak procjene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, izrade i ocjene elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i druga pitanja od značaja za procjenu uticaja na životnu sredinu.</p> <p style="text-align: center;">Značaj procjene uticaja Član 3</p> <p>Procjenom uticaja se utvrđuju, opisuju i vrednuju u svakom pojedinačnom slučaju, mogući direktni i indirektni uticaji planiranog projekta na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stanovništvo i zdravlje ljudi; 2) biodiverzitet, a naročito na zaštićene vrste biljaka, životinja i gljiva i njihovih staništa; 3) zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž; 	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja i člana 47 Zakona o zaštiti prirode ("Sl. list CG", broj 54/16) i članom 8 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli</p>	

<p>2. Procjena uticaja na životnu sredinu može se uključiti u postojeće postupke izdavanja odobrenja za sprovođenje projekta za projekte u državama članicama, ili, ako to nije slučaj, u druge postupke ili postupke koje treba uspostaviti radi usuglašavanja s ciljevima ove Direktive.</p> <p>3. U slučaju projekata za koje obaveza sprovođenja procjena uticaja na životnu sredinu istodobno proizlazi iz ove Direktive i Direktive Savjeta 92/43/EEZ (*) i/ili Direktive 2009/147/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta (**), države članice prema potrebi osiguravaju da se predvide usklađeni i/ili, zajednički postupci koji ispunjavaju zahtjeve zakonodavstva Unije.</p> <p>U slučaju projekata za koje obaveza sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu istodobno proizlazi iz ove Direktive i iz zakonodavstva Unije koje nije među direktivama navedenima u prvom podstavu, države članice mogu osigurati usklađene i/ili zajedničke postupke.</p> <p>U okviru usklađenog postupka iz prvog i drugog podstava, države članice nastoje uskladiti različite pojedinačne procjene uticaja određenog projekta na životnu sredinu, koje su propisane mjerodavnim zakonodavstvom Unije, putem imenovanja tijela za tu svrhu, ne dovodeći u pitanje bilo koju odredbu sadržanu u drugom mjerodavnom zakonodavstvu Unije, koja je s time u suprotnosti.</p> <p>U okviru zajedničkog postupka iz prvog i drugog podstava, države članice nastoje osigurati jedinstvenu procjenu uticaja određenog projekta na životnu sredinu, koja je propisana mjerodavnim zakonodavstvom</p>	<p>4) materijalna dobra i kulturnu baštinu; 5) uzajamne odnose elemenata iz tač. 1 do 4 ovog stava.</p> <p>Procjena iz stava 1 ovog člana, obuhvata i mogući rizik od velikih nesreća ili katastrofa, koji su relevantni za projekat za koji se vrši procjena uticaja.</p> <p>Obaveza pribavljanja saglasnosti na procjenu uticaja Član 8</p> <p>Nosilac projekta za koji je obavezna izrada elaborata ili projekta za koji je donijeta odluka o potrebi izrade elaborata, ne može pristupiti izvođenju projekta, odnosno pribaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti bez saglasnosti na elaborat ili odluke da nije potrebna izrada elaborata.</p> <p>Kada postupak procjene uticaja uključuje i sprovođenje postupka ocjene prihvatljivosti, postupak ocjene prihvatljivosti sprovodi se u okviru postupka procjene uticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.</p> <p>Kada se postupak procjene uticaja sprovodi u okviru drugih postupaka u skladu sa posebnim propisima, ti postupci se sprovode usklađeno.</p> <p>Elaborat i saglasnost na elaborat, odnosno odluka da nije potrebna izrada elaborata, je sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje građevinske dozvole, odnosno prijave građenja objekta, odobrenja ili saglasnosti za početak izvođenja projekta.</p> <p>Odlučivanje o saglasnosti Član 24</p> <p>Odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) razloge na kojima se odluka zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 2) uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine. <p>Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana, donosi se i dostavlja nosiocu projekta u roku od pet radnih dana od dana prijema izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost i da objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave:</p>	<p>zagađivanja životne sredine ("Sl. list CG", br. 54/09, 40/11, 42/15, 54/16)</p>
--	--	--

<p>Unije, ne dovodeći u pitanje bilo koju odredbu sadržanu u drugom mjerodavnom zakonodavstvu Unije, koja je s time u suprotnosti. Komisija osigurava smjernice koje se odnose na uspostavu usklađenih ili zajedničkih postupaka za projekte koji istodobno podliježu procjenama u okviru ove Direktive i direktiva 92/43/EEZ, 2000/60/EZ, 2009/147/EZ i 2010/75/EU.</p> <p>(b) u stavu 4., prvi podstav zamjenjuje se sljedećim: „4. Ne dovodeći u pitanje član 7. države članice u izuzetnim slučajevima mogu određeni projekt izuzeti od primjene odredbi utvrđenih u ovoj Direktivi, ako bi primjena tih odredbi negativno uticala na svrhu projekta, pod uslovom da su ispunjeni ciljeve ove Direktive.”;</p> <p>(c) dodaje se sljedeći stav: „5. Ne dovodeći u pitanje član 7., ako se projekt usvaja posebnim aktom nacionalnog zakonodavstva, države članice mogu izuzeti taj projekt od odredbi koje se odnose na javno savjetovanje utvrđeno u ovoj Direktivi, pod uslovom da su ispunjeni ciljeve ove Direktive.</p> <p>Države članice obavještavaju Komisiju o bilo kakvom slučaju primjene izuzeća iz prvog podstava svake dvije godine od 16. maja 2017.”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) odluku iz stava 1 ovog člana; 2) izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; i 3) elaborat. <p>Odluka iz stava 2 ovog člana sa elaboratom, dostavlja se i ekološkoj inspekciji u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p>			
<p>3. Član 3. zamjenjuje se sljedećim: „Član 3.</p> <p>1. U procjeni uticaja na životnu sredinu utvrđuje se, opisuje i procjenjuje na odgovarajući način, u svjetlu svakog pojedinog slučaja, direktni i indirektni značajan uticaj projekta na sljedeće činioce: (a) stanovništvo i zdravlje ljudi;</p>	<p style="text-align: center;">Značaj procjene uticaja Član 3</p> <p>Procjenom uticaja se utvrđuju, opisuju i vrednuju u svakom pojedinačnom slučaju, mogući direktni i indirektni uticaji planiranog projekta na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stanovništvo i zdravlje ljudi; 2) biodiverzitet, a naročito na zaštićene vrste biljaka, životinja i gljiva i njihovih staništa; 3) zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž; 4) materijalna dobra i kulturnu baštinu; 	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija koja se odnosi na biodiverzitet je regulisana i Zakonom o zaštiti prirode ("Sl. list CG", broj 54/16)</p>	

<p>(b) biološku raznolikost, s posebnom pažnjom usmjerenom na vrste i staništa zaštićene Direktivom 92/43/EEZ i Direktivom 2009/147/EZ;</p> <p>(c) zemlju, tlo, vodu, vazduh i klimu;</p> <p>(d) materijalna dobra, kulturnu baštinu i predio;</p> <p>(e) interakciju između činilaca iz tačaka (a) do (d).</p> <p>2. Uticaj projekta iz stava 1. na u njemu određene činioce obuhvata očekivani uticaj koji proizlazi iz podložnosti projekta riziku od velikih nesreća ili katastrofa relevantnih za projekt o kojem je riječ."</p>	<p>5) uzajamne odnose elemenata iz tač. 1 do 4 ovog stava.</p> <p>Procjena iz stava 1 ovog člana, obuhvata i mogući rizik od velikih nesreća ili katastrofa, koji su relevantni za projekat za koji se vrši procjena uticaja.</p>			
<p>4. Član 4. mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stavovi 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim: „3. Pri sprovođenju pojedinačnog pregleda ili određivanju pragova ili kriterija za potrebe stava 2. moraju se uzeti u obzir relevantni kriteriji odabira navedeni u Prilogu III. Države članice mogu odrediti pragove ili kriterijume kako bi utvrdile kada projekti ne moraju podlijegati ni donošenju odluke prema stavovima 4. i 5. ni procjeni uticaja na životnu sredinu, i/ili pragove ili kriterijume kako bi se utvrdile kada projekti u svakom slučaju podliježu procjeni uticaja na životnu sredinu, a ne podliježu donošenju odluke koja je navedena u stavovima 4. i 5.</p> <p>4. Ako države članice odluče tražiti odluku za projekte navedene u Prilogu II., nosilac projekta osigurava informacije o značaju projekta i njegovom vjerovatnom značajnom uticaju na životnu sredinu. Detaljan popis informacija koje treba dostaviti naveden je u Prilogu II.A. Nosilac projekta, ako je to primjenjivo, uzima u obzir dostupne rezultate drugih relevantnih</p>	<p style="text-align: center;">Odlučivanje o zahtjevu o potrebi izrade elaborata Član 11</p> <p>Odluka o potrebi izrade elaborata donosi se na osnovu podnijetog zahtjeva nosioca projekta.</p> <p>Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opis lokacije; 2) opis projekta; 3) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 4) izvori podataka. <p>Zahtjev sa dokumentacijom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na e-mail nadležnog organa.</p> <p>Bliži sadržaj dokumentacije iz stava 2 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje o potrebi izrade elaborata Član 14</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od četiri radna dana od dana isteka roka iz člana 13 stav 3 ovog zakona, odluči o potrebi izrade elaborata.</p> <p>Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja razmotri dostavljena mišljenja iz člana 13 stav 3 ovog zakona.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija koja se odnosi na Prilog II je predmet regulisanja Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 20/07, 43/13, 53/14).</p> <p>Odredbe Priloga IIa i III će se potpuno uskladiti donošenjem podzakonskih akata koji će</p>	<p>I kvartal 2019</p>

<p>procjena uticaja na životnu sredinu koje se sprovode na temelju zakonodavstva Unije različitog od ove Direktive. Nosilac projekta takođe može osigurati opis svih elemenata projekta i/ili mjera predviđenih kako bi se izbjeglo ili spriječilo ono što bi u protivnom moglo predstavljati značajan štetan uticaj na životnu sredinu.”</p> <p>(b) Dodaju se sljedeći stavovi: „5. Nadležno tijelo donosi svoju odluku na temelju informacija koje nosilac projekta dostavi u skladu sa stavom 4., uzimajući u obzir, ako je to primjenjivo, rezultate prethodnih provjera ili procjena uticaja na životnu sredinu, koje se sprovode na temelju zakonodavstva Unije različitog od ove Direktive. Odluka se stavlja na raspolaganje javnosti i u njoj se: (a) ako je odlučeno da je procjena uticaja na životnu sredinu obavezna, navode glavni razlozi zbog koji se takva procjena zahtijeva uz upućivanje na odgovarajuća kriterijume navedene u Prilogu III; ili (b) ako je odlučeno da procjena uticaja na životnu sredinu nije obavezna, navode glavni razlozi zbog kojih se takva procjena ne zahtijeva uz upućivanje na odgovarajuće kriterijume navedene u Prilogu III. i ako to predloži nosilac projekta, navode svi elementi projekta i/ili mjera predviđeni kako bi se izbjeglo ili spriječilo ono što bi u protivnom moglo predstavljati značajan štetan uticaj na životnu sredinu. 6. Države članice osiguravaju da nadležno tijelo odluku donese što je prije moguće i unutar razdoblja koje nije duže od 90 dana računajući od dana kada je nosilac projekta</p>	<p>Nadležni organ dužan je da obavijesti zainteresovane organe i zainteresovanu javnost o odluci iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) u slučaju kad je potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva, uz kratak opis lokacije, opis projekta i opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 2) u slučaju da nije potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva uz kratak opis lokacije, opis projekta, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i mjere zaštite kako bi se spriječio ili umanjio negativan uticaj projekta na životnu sredinu. <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata</p> <p style="text-align: center;">Član 15</p> <p>Nosilac projekta može podnijeti zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata.</p> <p>Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podaci o nosiocu projekta (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa); 2) opis lokacije; 3) opis projekta; 4) izvještaj o postojećem stanju segmenata životne sredine; 5) opis mogućih alternativa; 6) opis segmenata životne sredine; 7) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 8) opis mjera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu; 9) program praćenja uticaja na životnu sredinu; 10) netehnički rezime informacija iz tač. 2 do 7 ovog stava; 11) podatke o mogućim poteškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije; 12) rezultati sprovedenih postupaka uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima; 13) dodatne informacije i karakteristike projekta za određivanje obima i sadržaja elaborata; 14) izvori podataka. 	<p>se odnositi na dokumentaciju u koju nosilac projekta dostavlja uz zahtjev o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i kriterijume kojima se utvrđuje trebaju li projekti za koje se može tražiti procjena uticaja na životnu sredinu podlijegati procjeni uticaja na životnu sredinu.</p>
---	--	---

<p>podnio sve tražene informacije na temelju stava 4. U izuzetnim slučajevima, zavisno na primjer o vrsti, složenosti, lokaciji i veličini projekta nadležno tijelo može produžiti rok za donošenje odluke; u tom slučaju nadležno tijelo pisanim putem obavještava nosioca projekta o razlozima zbog kojih je to produženje opravdano i o datumu kada se očekuje njegovo donošenje odluke.”</p>	<p>Zahtjev sa dokumentacijom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na e-mail nadležnog organa.</p> <p>Izveštaj iz stava 2 tačka 4 ovog člana, može da izrađuje pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je ovlašćeno za vršenje poslova monitoringa pojedinih segmenata životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.</p> <p>Bliži sadržaj dokumentacije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Sadržaj elaborata Član 18</p> <p>Elaboratom se vrši analiza i ocjenjuje kvalitet segmenata životne sredine i njihov uticaj na određenom prostoru, međusobni uticaj postojećih i planiranih aktivnosti, direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu i sprovođenje mjera za sprečavanje, otklanjanje, ublažavanje ili sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.</p> <p>Elaborat i saglasnost na elaborat su sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje dozvola, odobrenja ili saglasnosti za početak izvođenja projekta.</p> <p>Elaborat sadrži podatke iz člana 15 stav 2 ovog zakona i podatke o organizaciji i licima koja su učestvovala u izradi elaborata.</p> <p>Prilikom izrade elaborata mogu se koristiti postojeći podaci o praćenju stanja pojedinih segmenata životne sredine u skladu sa posebnim propisima, radi izbjegavanja dupliranja podataka.</p> <p>Bližu sadržinu elaborata propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>5. U članu 5, stavovi od 1. do 3. zamjenjuju se sljedećim:</p> <p>„1. Ako se zahtijeva procjena uticaja na životnu sredinu, nosilac projekta priprema i podnosi izvještaj o procjeni uticaja na životnu sredinu. Informacije koje nosilac projekta treba dostaviti uključuju barem:</p> <p>(a) opis projekta koji sadrži informacije o lokaciji, nacrtu, veličini i ostalim relevantnim elementima projekta;</p> <p>(b) opis izglednih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;</p> <p>(c) opis elemenata projekta i/ili mjera predviđenih radi izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja te, ako je to moguće,</p>	<p style="text-align: center;">Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata Član 15</p> <p>Nosilac projekta može podnijeti zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata.</p> <p>Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podaci o nosiocu projekta (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa); 2) opis lokacije; 3) opis projekta; 4) izvještaj o postojećem stanju segmenata životne sredine; 5) opis mogućih alternativa; 6) opis segmenata životne sredine; 7) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 8) opis mjera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu; 9) program praćenja uticaja na životnu sredinu; 	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će se odnositi na potrebne informacije za potrebne informacije za izvještaj o postojećem stanju segmenata</p>	<p>I kvartal 2019</p>

<p>neutralizovanja izglednih značajnih štetnih uticaja na životnu sredinu;</p> <p>(d) opis razumnih alternativnih rješenja koja je razmotrio nosilac projekta, a koja su primjenjivana projekt i njegova specifične karakteristike, te naznaku glavnih razloga za odabranu mogućnost, uzimajući u obzir uticaje projekta na životnu sredinu;</p> <p>(e) netehnički sažetak informacija iz tačaka (a) do (d); i</p> <p>(f) sve dodatne informacije navedene u Prilogu IV. koje su relevantne za specifične karakteristike pojedinog projekta ili vrste projekta i životnu sredinunih elemenata na koje bi projekt mogao uticati. Ako se mišljenje objavljuje na temelju stava 2., izvještaj o procjeni uticaja na životnu sredinu temelji se na tom mišljenju i sadrži informacije koje bi se mogle opravdano zahtijevati za postizanje utemeljenog zaključka o značajnim uticajima projekta na životnu sredinu, uzimajući u obzir trenutačno znanje i metode procjene. Nosilac projekta, s ciljem izbjegavanja dupliranja procjene, prilikom pripreme izvještaja o procjeni uticaja na životnu sredinu, u obzir uzima dostupne rezultate drugih relevantnih procjena u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom.</p> <p>2. Ako nosilac projekta to zatraži, nadležno tijelo, uzimajući u obzir informacije koje dostavi nosilac projekta, a koje se naročito odnose na posebne karakteristike projekta uključujući njegovu lokaciju i tehnički kapacitet i njegov izgledni uticaj na životnu sredinu, donosi mišljenje o obuhvatu i razini detaljnosti informacija koje nosilac projekta</p>	<p>10) netehnički rezime informacija iz tač. 2 do 7 ovog stava;</p> <p>11) podatke o mogućim poteškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;</p> <p>12) rezultati sprovedenih postupaka uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima;</p> <p>13) dodatne informacije i karakteristike projekta za određivanje obima i sadržaja elaborata;</p> <p>14) izvori podataka.</p> <p>Zahtjev sa dokumentacijom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na e-mail nadležnog organa.</p> <p>Izvještaj iz stava 2 tačka 4 ovog člana, može da izrađuje pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je ovlašćeno za vršenje poslova monitoringa pojedinih segmenata životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.</p> <p>Bliži sadržaj dokumentacije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p>Postupanje po zahtjevu za određivanje obima i sadržaja elaborata</p> <p>Član 16</p> <p>Nakon prijema zahtjeva za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ vrši provjeru potpunosti dokumentacije u skladu sa članom 12 ovog zakona.</p> <p>Uredan zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ dostavlja u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva komisiji iz člana 21 ovog zakona.</p> <p>Komisija iz stava 2 ovog člana, dužna je da u roku od deset radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi izvještaj sa predlogom obima i sadržaja elaborata nadležnom organu.</p> <p>Predlog obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od pet radnih dana od dana prijema predloga. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost o predlogu obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, mogu dostaviti mišljenje nadležnom organu u roku do 20 radnih dana od dana prijema obavještenja. Nadležni organ u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja, odlučuje o obimu i sadržaju elaborata. Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja, razmotri mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.</p>		<p>životne sredine koji izrađuje lice ovlašćeno za vršenje poslova monitoringa pojedinih segmenata životne sredine. (Prilog IV direktive)</p>	
---	---	--	---	--

<p>treba navesti u izvješću o procjeni uticaja na životnu sredinu u skladu sa stavom 1. ovog člana. Prije davanja mišljenja, nadležno se tijelo savjetuje s nadležnim tijelima iz člana 6. stava 1.</p> <p>Države članice mogu također zahtijevati od nadležnih tijela da donesu mišljenje kako je navedeno u prvom podstavku bez obzira na to je li nosilac projekta to zatražio.</p> <p>3. Kako bi se osigurala cjelovitost i kvaliteta izvješća o procjeni uticaja na životnu sredinu:</p> <p>(a) nosilac projekta osigurava da su izvještaj o procjeni uticaja na životnu sredinu izradili kompetentni stručnjaci;</p> <p>(b) nadležno tijelo osigurava da ima ili da mu je u slučaju potrebe dostupno dostatno stručno znanje radi ispita izvješća o procjeni uticaja na životnu sredinu; i</p> <p>(c) ako je to potrebno, nadležno tijelo od nosioca projekta traži dodatne informacije, u skladu s Prilogom IV., koje se izravno odnose na postizanje utemeljenog zaključka o značajnim uticajima projekta na životnu sredinu."</p>	<p>Odluku o obimu i sadržaju elaborata, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Na odluku iz stava 8 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Sadržaj elaborata Član 18</p> <p>Elaboratom se vrši analiza i ocjenjuje kvalitet segmenata životne sredine i njihov uticaj na određenom prostoru, međusobni uticaj postojećih i planiranih aktivnosti, direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu i sprovođenje mjera za sprečavanje, otklanjanje, ublažavanje ili sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.</p> <p>Elaborat i saglasnost na elaborat su sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje dozvola, odobrenja ili saglasnosti za početak izvođenja projekta. Elaborat sadrži podatke iz člana 15 stav 2 ovog zakona i podatke o organizaciji i licima koja su učestvovala u izradi elaborata.</p> <p>Prilikom izrade elaborata mogu se koristiti postojeći podaci o praćenju stanja pojedinih segmenata životne sredine u skladu sa posebnim propisima, radi izbjegavanja dupliranja podataka.</p> <p>Bližu sadržinu elaborata propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Uslovi za izradu elaborata Član 19</p> <p>Elaborat može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik, koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti projektovanja i inženjeringa, izrade studija i analiza.</p> <p>Pravno lice i preduzetnik iz stava 1 ovog člana, dužno je da na izradi elaborata angažuje stručna lica za pojedine segmente životne sredine, zavisno od projekta, koja imaju završen najmanje VII-1 nivom nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i odredi lica koje će koordinirati izradom elaborata.</p> <p>Za projekte koji se realizuju u zaštićenom području obavezno je angažovanje i stručnog lica sa završenim najmanje VII-1 nivom nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti biologije.</p> <p style="text-align: center;">Komisija za procjenu uticaja Član 21</p> <p>Utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata, vrši komisija za procjenu uticaja koju obrazuje nadležni organ.</p>	
--	--	--

Komisija za procjenu uticaja se obrazuje iz reda zaposlenih u nadležnom organu i drugih stručnih lica koja imaju najmanje završen VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci za pojedine segmente životne sredine.

Rješenjem o obrazovanju komisije za procjenu uticaja, određuje se broj, sastav i način rada komisije.

Članovi komisije za procjenu uticaja ne mogu biti lica, koja su učestvovala u izradi elaborata ili su osnivači ili zaposleni kod nosioca projekta ili kod pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo elaborat.

Visinu troškova za rad komisije za procjenu uticaja u zavisnosti od vrste i složenosti pojedinih projekata za koje se vrši procjena uticaja, određuje nadležni organ, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Ocjena elaborata

Član 22

Nadležni organ dostavlja komisiji za procjenu uticaja, elaborat u roku od dva radna dana od dana njenog obrazovanja, a izvještaj sa mišljenjima i primjedbe sa javne rasprave u roku od tri radna dana od dana održane javne rasprave.

Komisija za procjenu uticaja, može nosiocu projekta najviše dva puta dostavljeni elaborat vratiti, da izvrši izmjene i dopune i da dodatno angažuje stručno lice za izmjenu i dopunu elaborata za određene segmente životne sredine.

Nosilac projekta dužan je da komisiji za procjenu uticaja dostavi izmijenjen i dopunjen elaborat u roku koji odredi komisija.

Ako nosilac projekta ne postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana, komisija za procjenu uticaja, vrši ocjenu elaborata na osnovu raspoložive dokumentacije.

Komisija za procjenu uticaja dužna je da izvještaj o ocjeni elaborata sa predlogom odluke o odbijanju ili davanju saglasnosti na elaborat, kao i razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 25 radnih dana od dana prijema dokumentacije iz stava 1 ovog člana.

U rok iz stava 5 ovog člana, ne uračunava se rok za izmjene i dopune elaborata.

Evidencija

Član 31

Nadležni organ, dužan je da vodi evidenciju o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

<p>6. Član 6. mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stav 1. zamjenjuje se sljedećim: „1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nadležnim tijelima koja bi zbog svojih specifičnih odgovornosti s obzirom na životnu sredinu ili zbog svoje lokalne i regionalne nadležnosti mogla biti zainteresovana za projekt omogući davanje mišljenja o informacijama koje je dostavio nosilac projekta i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje projekta, prema potrebi uzimajući u obzir slučajeve navedene u članku 8.a stav 3. U tu svrhu države članice određuju tijela s kojima se potrebno savjetovati, na općenitoj osnovi ili na temelju pojedinačnog slučaja. Informacije prikupljene na temelju člana 5. dostavljaju se tim tijelima. Pojedini postupci savjetovanja utvrđuju države članice.”;</p> <p>(b) u stavku 2., uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim: „2. Kako bi se osiguralo djelotvorno učestvovanje zainteresirane javnosti u postupcima donošenja odluka, javnost se obavještava elektronskim putem i javnim obavještenjama ili ostalim primjerenim sredstvima o sljedećim pitanjima u ranoj fazi postupaka donošenja odluka o životnu sredinu iz člana 2. stava 2., a najkasnije čim se informacije mogu dostaviti.”;</p> <p>(c) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. Države članice utvrđuju detaljne načine informiranja javnosti, na primjer lijepljenjem oglasa unutar određenog radijusa ili objavom u lokalnim novinama i načine savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, na primjer pisanim podnescima ili</p>	<p style="text-align: center;">Obavještanje o zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata</p> <p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>Nadležni organ obavještava zainteresovane organe i zainteresovanu javnost o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata u roku od tri radna dana od dana prijema urednog zahtjeva u skladu sa članom 28 ovog zakona.</p> <p>Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnosioca zahtjeva; 2) naziv projekta; 3) mjesto i vrijeme uvida u dokumentaciju; 4) naziv i sjedište nadležnog organa kojem se dostavlja mišljenje. <p>Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, mogu u roku od pet radnih dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja iz stava 1 ovog člana, dostaviti mišljenje nadležnom organu o podnijetom zahtjevu.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje o potrebi izrade elaborata</p> <p style="text-align: center;">Član 14</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od četiri radna dana od dana isteka roka iz člana 13 stav 3 ovog zakona, odluči o potrebi izrade elaborata.</p> <p>Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja razmotri dostavljena mišljenja iz člana 13 stav 3 ovog zakona.</p> <p>Nadležni organ dužan je da obavijesti zainteresovane organe i zainteresovanu javnost o odluci iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) u slučaju kad je potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva, uz kratak opis lokacije, opis projekta i opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 2) u slučaju da nije potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva uz kratak opis lokacije, opis projekta, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i mjere zaštite kako bi se spriječio ili umanjio negativan uticaj projekta na životnu sredinu. <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Postupanje po zahtjevu za određivanje obima i sadržaja elaborata</p> <p style="text-align: center;">Član 16</p> <p>Nakon prijema zahtjeva za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ vrši provjeru potpunosti dokumentacije u skladu sa članom 12 ovog zakona.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
--	--	--	--	--

<p>ispitivanjem javnosti. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi javnosti osigurale elektronsku dostupnost relevantnih podataka, u najmanju ruku putem središnjeg portala ili lako dostupnih pristupnih tačaka na odgovarajućem administrativnom nivou.”;</p> <p>(d) stavak 6. zamjenjuje se sljedećim: „6. Za različite faze predviđaju se razumni rokovi koji će omogućiti dovoljno vremena za:</p> <p>(a) obavještavanje tijela iz stava 1. i javnosti;</p> <p>i</p> <p>(b) pripremu te djelotvorno učestvovanje u donošenju životnu sredinunih odluka tijela iz stava 1. i zainteresirane javnosti, podložno odredbama ovog člana.”;</p> <p>(e) dodaje se sljedeći stav: „7. Rokovi za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o izvješću o uticaju na životnu sredinu iz člana 5. stava 1. ne mogu biti kraći od 30 dana.”</p>	<p>Uredan zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ dostavlja u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva komisiji iz člana 21 ovog zakona.</p> <p>Komisija iz stava 2 ovog člana, dužna je da u roku od deset radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi izvještaj sa predlogom obima i sadržaja elaborata nadležnom organu.</p> <p>Predlog obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od pet radnih dana od dana prijema predloga. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost o predlogu obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, mogu dostaviti mišljenje nadležnom organu u roku do 20 radnih dana od dana prijema obavještenja. Nadležni organ u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja, odlučuje o obimu i sadržaju elaborata.</p> <p>Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja, razmotri mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.</p> <p>Odluku o obimu i sadržaju elaborata, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Na odluku iz stava 8 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Javna rasprava o elaboratu Član 20</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, organizuje javnu raspravu i obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o načinu, roku i mjestu javnog uvida, načinu dostavljanja primjedbi i mišljenja, kao i o vremenu i mjestu održavanja javne tribine o elaboratu.</p> <p>Elaborat za koji je organizovana javna rasprava objavljuje se na internet stranici nadležnog organa i portalu e-Uprave, danom početka javne rasprave.</p> <p>Javna tribina može se održati najranije deset radnih dana od dana obavještavanja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.</p> <p>Na javnoj tribini mora da učestvuje nosilac projekta, lice koje je koordiniralo izradom elaborata iz člana 19 ovog zakona i najmanje jedno lice koje je učestvovalo u izradi elaborata.</p> <p>Ako javnoj tribini ne prisustvuju lica iz stava 4 ovog člana, javna tribina se mora ponovo organizovati za vrijeme trajanja javne rasprave.</p>			
--	---	--	--	--

Javnu raspravu organizuje i vodi nadležni organ i traje najmanje 30 dana od dana obavještanja.

Način obavještanja javnosti

Član 28

Obavještanje javnosti iz čl. 13, 14, 16, 20 i 24 ovog zakona, vrši se putem štampanog medija koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta i putem elektronskih medija.

Zainteresovani organi i organizacije obavještauju se pisanim putem (pošta i telefaks) i elektronskim putem i objavljivanjem na internet stranici nadležnog organa.

Obavještanje o prekograničnom uticaju

Član 29

Ako projekat može da ima značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može da bude značajno ugrožena na zahtjev te države, Ministarstvo u što kraćem roku, dostavlja toj državi obavještenja o:

- 1) projektu zajedno sa svim dostupnim podacima o njegovim mogućim uticajima;
- 2) prirodi odluke koja može biti donijeta;
- 3) roku u kojem druga država može da saopšti svoju namjeru da učestvuje u postupku procjene uticaja.

O odluci o davanju saglasnosti na procjenu uticaja ili o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti, Ministarstvo obavješta državu koja je učestvovala u postupku procjene uticaja, dostavljanjem obavještenja o:

- 1) sadržini odluke i uslovima ako su određeni;
- 2) razlozima na kojima se odluka zasniva, uključujući i razloge prihvatanja ili odbijanja dostavljenih primjedbi, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti;
- 3) najvažnijim mjerama koje je nosilac projekta dužan da preduzme u cilju otklanjanja, sprečavanja, ublažavanja ili saniranja štetnih posljedica.

O primljenim obavještenjima o prekograničnim uticajima projekta druge države, Ministarstvo obavješta zainteresovanu javnost u skladu sa članom 28 ovog zakona.

Pribavljena mišljenja zainteresovane javnosti, Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja o prekograničnim uticajima projekta druge države.

Obavještanje i konsultacije sa drugim državama o mogućim prekograničnim uticajima vrši se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

	<p>Obavještanje i konsultacije iz stava 5 ovog člana, mogu se vršiti putem zajedničkog tijela formiranog na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi.</p> <p style="text-align: center;">Komisija za ocjenu prekograničnih uticaja Član 30</p> <p>Mišljenje o prekograničnom uticaju projekta na životnu sredinu, sačinjava komisija za ocjenu prekograničnih uticaja, koju obrazuje organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine.</p> <p>Komisija iz stava 1 ovog člana, obrazuje se iz reda zaposlenih u Ministarstvu, organu uprave nadležnom za zaštitu životne sredine, drugim organima državne uprave u zavisnosti od projekta i drugih stručnih lica.</p> <p>Rješenjem o obrazovanju komisije za ocjenu prekograničnih uticaja određuje se broj, sastav i način rada, kao i troškovi rada komisije.</p> <p>Troškovi rada komisije iz stava 1 ovog člana, padaju na teret Ministarstva.</p> <p>Komisija iz stava 1 ovog člana, dostavlja predlog mišljenja organu uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine i Ministarstvu.</p> <p>Na osnovu predloga mišljenja iz stava 5 ovog člana, Ministarstvo sačinjava mišljenje i dostavlja nadležnom organu druge države.</p>			
<p>7. Član 7. mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stav 4. zamjenjuje se sljedećim: „4. Dotične države članice započinju savjetovanje u vezi, između ostalog, mogućih prekograničnih uticaja na projekt i predviđenih mjera za smanjivanje ili uklanjanje takvih uticaja i dogovaraju se o razumnom roku trajanja razdoblja savjetovanja. Takva savjetovanja mogu se voditi putem odgovarajućeg zajedničkog tijela.”;</p> <p>(b) stav 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. Države članice utvrđuju pojednosti postupka za sprovođenje stavaka od 1. do 4. ovog člana, uključujući uspostavu rokova za savjetovanje, na temelju sporazuma i rokova iz člana 6. stavaka od 5. do 7., i to takve da zainteresovanoj javnosti na državnom području države članice na koju bi projekt mogao uticati omogućavaju djelotvorno učestvovanje u postupcima donošenja</p>	<p style="text-align: center;">Obavještanje o prekograničnom uticaju Član 29</p> <p>Ako projekat može da ima značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može da bude značajno ugrožena na zahtjev te države, Ministarstvo u što kraćem roku, dostavlja toj državi obavještenja o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) projektu zajedno sa svim dostupnim podacima o njegovim mogućim uticajima; 2) prirodi odluke koja može biti donijeta; 3) roku u kojem druga država može da saopšti svoju namjeru da učestvuje u postupku procjene uticaja. <p>O odluci o davanju saglasnosti na procjenu uticaja ili o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti, Ministarstvo obavještava državu koja je učestvovala u postupku procjene uticaja, dostavljanjem obavještenja o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sadržini odluke i uslovima ako su određeni; 2) razlozima na kojima se odluka zasniva, uključujući i razloge prihvatanja ili odbijanja dostavljenih primjedbi, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 3) najvažnijim mjerama koje je nosilac projekta dužan da preduzme u cilju otklanjanja, sprečavanja, ublažavanja ili saniranja štetnih posljedica. 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>odluka koje se odnose na životnu sredinu iz člana 2. stava 2. vezanih uz projekt."</p>	<p>O primljenim obavještenjima o prekograničnim uticajima projekta druge države, Ministarstvo obavještava zainteresovanu javnost u skladu sa članom 28 ovog zakona.</p> <p>Pribavljena mišljenja zainteresovane javnosti, Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja o prekograničnim uticajima projekta druge države. Obavještavanje i konsultacije sa drugim državama o mogućim prekograničnim uticajima vrši se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.</p> <p>Obavještavanje i konsultacije iz stava 5 ovog člana, mogu se vršiti putem zajedničkog tijela formiranog na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi.</p> <p style="text-align: center;">Komisija za ocjenu prekograničnih uticaja Član 30</p> <p>Mišljenje o prekograničnom uticaju projekta na životnu sredinu, sačinjava komisija za ocjenu prekograničnih uticaja, koju obrazuje organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine.</p> <p>Komisija iz stava 1 ovog člana, obrazuje se iz reda zaposlenih u Ministarstvu, organu uprave nadležnom za zaštitu životne sredine, drugim organima državne uprave u zavisnosti od projekta i drugih stručnih lica.</p> <p>Rješenjem o obrazovanju komisije za ocjenu prekograničnih uticaja određuje se broj, sastav i način rada, kao i troškovi rada komisije.</p> <p>Troškovi rada komisije iz stava 1 ovog člana, padaju na teret Ministarstva.</p> <p>Komisija iz stava 1 ovog člana, dostavlja predlog mišljenja organu uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine i Ministarstvu.</p>			
<p>8. Član 8. zamjenjuje se sljedećim: „Član 8. Rezultati savjetovanja i informacije prikupljene na temelju člana od 5. do 7. odgovarajuće se uzimaju u obzir u postupku ishoda odobrenja za sprovođenje projekta.“</p>	<p style="text-align: center;">Odlučivanje o saglasnosti Član 24</p> <p>Odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) razloge na kojima se odluka zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 2) uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine. <p>Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>Odluka iz stava 1 ovog člana, donosi se i dostavlja nosiocu projekta u roku od pet radnih dana od dana prijema izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost i da objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odluku iz stava 1 ovog člana; 2) izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; i 3) elaborat. <p>Odluka iz stava 2 ovog člana sa elaboratom, dostavlja se i ekološkoj inspekciji u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p>			
<p>9. Umeće se sljedeći član: „Član 8.a 1. Odluka o davanju odobrenja za sprovođenje projekta sadrži barem sljedeće informacije: (a) obrazloženi zaključak iz člana 1. stava 2. tačke g. podtačke iv.; (b) sve životnu sredinune uslove vezane uz odluku, opis svih elemenata projekta i/ili mjera predviđenih radi izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja te, ako je moguće, radi neutralizovanja značajnih štetnih uticaja na životnu sredinu i, prema potrebi, mjera praćenja. 2. U odluci o odbijanju odobrenja za sprovođenje projekta navode se glavni razlozi odbijanja. 3. Ako država članica primjenjuje postupke iz člana 2. stava 2. različite od postupaka za ishođenje odobrenja za sprovođenje</p>	<p style="text-align: center;">Obaveza pribavljanja saglasnosti na procjenu uticaja Član 8</p> <p>Nosilac projekta za koji je obavezna izrada elaborata ili projekta za koji je donijeta odluka o potrebi izrade elaborata, ne može pristupiti izvođenju projekta, odnosno pribaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti bez saglasnosti na elaborat ili odluke da nije potrebna izrada elaborata.</p> <p>Kada postupak procjene uticaja uključuje i sprovođenje postupka ocjene prihvatljivosti, postupak ocjene prihvatljivosti sprovodi se u okviru postupka procjene uticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.</p> <p>Kada se postupak procjene uticaja sprovodi u okviru drugih postupaka u skladu sa posebnim propisima, ti postupci se sprovode usklađeno.</p> <p>Elaborat i saglasnost na elaborat, odnosno odluka da nije potrebna izrada elaborata, je sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje građevinske dozvole, odnosno prijave građenja objekta, odobrenja ili saglasnosti za početak izvođenja projekta.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborat Član 17</p> <p>Nakon izrade elaborata, nosilac projekta dužan je da nadležnom organu podnose zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se elaborat.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>projekta, zahtjevi iz stavova 1. i 2. ovog člana, prema potrebi se smatraju ispunjenima ako bilo koja odluka donesena u okviru tih postupaka sadrži informaciju iz tog stava te ako su uspostavljeni mehanizmi koji omogućavaju ispunjavanje zahtjeva iz stava 6. ovog člana.</p> <p>4. U skladu sa zahtjevima iz stava 1. tačke (b), države članice osiguravaju da nosilac projekta provodi elemente projekta i/ili mjere predviđene radi izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja te, ako je moguće, radi neutralizovanja značajnih štetnih uticaja na životnu sredinu te određuju postupke koji se odnose na praćenje značajnih štetnih uticaja na životnu sredinu. Vrsta pokazatelja koje treba pratiti i trajanje praćenja razmjerni su naravi, lokaciji i veličini projekta te značajnosti njegovog uticaja na životnu sredinu. Postojeća pravila za praćenje koja proizlaze iz zakonodavstva Unije različitog od ove Direktive i iz nacionalnog zakonodavstva mogu se prema potrebi koristiti u cilju izbjegavanja dupliranja praćenja.</p> <p>5. Države članice osiguravaju da nadležno tijelo sve odluke navedene u stavovima 1. do 3 donosi u razumnom roku.</p> <p>6. Prilikom donošenja odluke o davanju odobrenja za sprovođenje projekta nadležno tijelo mora biti uvjeren u to da su obrazloženi zaključak iz člana 1. stava 2. tačke g. podtačke iv. ili bilo koja odluka iz stava 3. ovog člana još uvijek valjani. U tu svrhu, države članice mogu odrediti rokove valjanosti obrazloženih zaključaka iz člana 1. stava 2. tačke g. podtačke iv. ili bilo koje odluke iz stava 3. ovog člana."</p>	<p>Zahtjev sa elaboratom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na e-mail nadležnog organa.</p> <p>Ako je nadležni organ donio odluku o potrebi izrade elaborata, nosilac projekta je dužan, da izradi elaborat i podnose zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o potrebi izrade elaborata.</p> <p>Ako je nadležni organ donio odluku o obimu i sadržaju elaborata, nosilac projekta je dužan da izradi elaborat i podnose zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o obimu i sadržaju elaborata.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje o saglasnosti Član 24</p> <p>Odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) razloge na kojima se odluka zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 2) uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine. <p>Odluka o odbijanju zahtjeva za davanja saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana, donosi se i dostavlja nosiocu projekta u roku od pet radnih dana od dana prijema izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost i da objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odluku iz stava 1 ovog člana; 2) izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 3) elaborat. <p>Odluka iz stava 2 ovog člana sa elaboratom, dostavlja se i ekološkoj inspekciji u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Sprovođenje mjera utvrđenih elaboratom Član 26</p> <p>Nosilac projekta dužan je da sprovede mjere utvrđene elaboratom na koji je data saglasnost ili mjere utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata. Provjeru sprovođenja mjera iz stava 1 ovog člana, vrši ekološki inspektor i sačinjava zapisnik koji dostavlja nadležnom organu.</p> <p style="text-align: center;">Sukob interesa Član 27</p> <p>Ako je nadležni organ nosilac projekta, njegova organizaciona jedinica nadležna za vođenje postupka procjene uticaja, ne smije učestvovati u projektu i dužna je da postupak procjene uticaja sprovede objektivno, radi sprečavanja sukoba interesa.</p>			
<p>10. Član 9. stav 1. zamjenjuje se sljedećim: „1. Ako je donesena odluka o izdavanju ili odbijanju davanja odobrenja za sprovođenje projekta, nadležno tijelo ili tijela o tome odmah obavještavaju javnost i tijela iz člana 6. stava 1., u skladu s nacionalnim postupcima te osiguravaju da su javnosti i tijelima iz člana 6. stava 1. dostupne sljedeće informacije, uzimajući prema potrebi u obzir slučajeve iz člana 8.a stava 3: (a) sadržaj odluke i svi uslovi koji su joj priloženi kao što je navedeno u članku 8.a stavovima 1. i 2.; (b) glavni razlozi i razmatranja na kojima se odluka temelji, uključujući informacije o postupku učestvovanja javnosti. To također uključuje sažetak rezultata savjetovanja i informacije prikupljene na temelju člana od 5. do 7. te način na koji su ti rezultati bili uključeni ili na drugi način razmotreni, a posebno primjedbe dobivene od pogođene države članice iz člana 7.“</p>	<p style="text-align: center;">Odlučivanje o saglasnosti Član 24</p> <p>Odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) razloge na kojima se odluka zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; 2) uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine. <p>Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana, donosi se i dostavlja nosiocu projekta u roku od pet radnih dana od dana prijema izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost i da objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odluku iz stava 1 ovog člana; 2) izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; i 3) elaborat. 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>Odluka iz stava 2 ovog člana sa elaboratom, dostavlja se i ekološkoj inspekciji u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p>			
<p>11. Umeće se sljedeći član: „Član 9.a Države članice osiguravaju da nadležno tijelo ili tijela na objektivna način obavljaju dužnosti koje proizlaze iz ove Direktive i da se ne nađu u situaciji koja dovodi do sukoba interesa. Ako je nadležno tijelo ujedno i nosilac projekta, države članice unutar svoje organizacije administrativnih nadležnosti pri obnašanju dužnosti koje proizlaze iz ove Direktive barem na odgovarajući način razdjeljuju funkcije koje su u sukobu.”</p>	<p style="text-align: center;">Sukob interesa Član 27</p> <p>Ako je nadležni organ nosilac projekta, njegova organizaciona jedinica nadležna za vođenje postupka procjene uticaja, ne smije učestvovati u projektu i dužna je da postupak procjene uticaja sprovede objektivno, radi sprečavanja sukoba interesa.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>12. U članu 10. prvi se stav zamjenjuje sljedećim: „Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ, odredbe ove Direktive ne utiču na obavezu nadležnih tijela da poštuju ograničenja utvrđena nacionalnim zakonima i drugim propisima te prihvaćenom pravnom praksom u pogledu komercijalne i industrijske povjerljivosti, uključujući intelektualno vlasništvo i zaštitu javnog interesa.”</p>	<p style="text-align: center;">Stavljanje podataka na uvid Član 32</p> <p>Nadležni organ, dužan je da na zahtjev (u pisanoj ili elektronskoj formi), zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti, omogući uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku procjene uticaja, osim dokumenata koji su označeni odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa zakonom u roku od 15 dana od prijema zahtjeva.</p> <p>Dokumentacija koja se odnosi na emisije štetnih materija, rizike od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijски nadzor ne može biti označena stepenom tajnosti.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>13. Umeće se sljedeći član: „Član 10.a Države članice utvrđuju propise o kaznama koje se primjenjuju na kršenje nacionalnih odredbi koje su donesene na temelju ove Direktive. Tako utvrđene kazne trebaju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.”</p>	<p style="text-align: center;">V. KAZNENE ODREDBE Član 36</p> <p>Novčanom kaznom od 2.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pristupi izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na elaborat o procjeni uticaja ili odluke kojom se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata (član 6); 2) ne realizuje sve mjere predviđene elaboratom na koji je data saglasnost ili mjere koje su utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata (član 27 stav 1). 	Potpuno usklađeno		

	<p>Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.</p> <p>Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 12.000 eura.</p> <p>Za prekršaj iz stava 1 tačka 1 ovog člana, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.</p> <p>Za prekršaj iz stava 1 ovog člana učiniocu prekršaja može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti, u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.</p> <p style="text-align: center;">Član 37</p> <p>Novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave, organu državne uprave i organu lokalne uprave, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ne organizuje javnu raspravu u skladu sa članom 20 ovog zakona; 2) izda saglasnost na elaborat suprotno članu 24 stav 1 ovog zakona ; 3) ne vodi propisane evidencije u skladu sa članom 32 ovog zakona; 4) ne stavi na uvid dokumentaciju o sprovedenom postupku procjene uticaja u skladu sa članom 33 stav 1 ovog zakona; 5) upiše objekat u katastar nepokretnosti odnosno izda odobrenje za obavljanje djelatnosti a ekološki inspektor je shodno odredbama st. 2 i 3 člana 27 ovog zakona utvrdio da nijesu realizovane sve mjere predviđene elaboratom odnosno odlukom da nije potrebna izrada elaborata (član 27 stav 5). 			
<p>14. U članu 12., stav 2. zamjenjuje se sljedećim: „2. Ako su takvi podaci dostupni, države članice svakih šest godina od 16. svibnja 2017. Komisiju posebno obavještavaju o:</p> <p>(a) broju projekata iz priloga I. i II. koji podliježu procjeni uticaja na životnu sredinu u skladu s članovima od 5. do 10.;</p> <p>(b) raspodjeli procjena uticaja na životnu sredinu prema kategorijama projekata navedenima u prilogima I. i II.;</p> <p>(c) broju projekata iz Priloga II. koji podliježu odluci u skladu s članom 4. stavom 2.;</p> <p>(d) prosječnom trajanju postupaka procjena uticaja na životnu sredinu;</p> <p>(e) općenitim procjenama prosječnih direktnih troškova procjena uticaja na životnu sredinu, uključujući uticaj primjene</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>		

ove Direktive na male i srednje poduzetnike.”				
15. Prilozi Direktivi 2011/92/EU izmjenjuju se kako je određeno u prilogu ovoj Direktivi.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 2.</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 3., države članice donose zakone i druge propise koji su potrebni za usklađivanje s ovom Direktivom do 16. svibnja 2017. Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području koje je obuhvaćeno ovom Direktivom.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 3.</p> <p>1. Projekti u odnosu na koje je donošenje odluke iz člana 4. stava 2. Direktive 2011/92/EU započelo prije 16. svibnja 2017. podliježu obvezama iz člana 4. Direktive 2011/92/EU prije njezine izmjene ove Direktive.</p> <p>2. Projekti podliježu obvezama iz člana 3. i člana 5. do 11. Direktive 2011/92/EU prije nego što je izmijenjena ovom Direktivom, ako je prije 16. svibnja 2017.:</p> <p>(a) započeo postupak koji se tiče mišljenja iz člana 5. stava 2. Direktive 2011/92/EU; ili</p> <p>(b) provedeno dostavljanje informacije iz člana 5. stava 1. Direktive 2011/92/EU.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 4.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.				
<p style="text-align: center;">Član 5.</p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama. Sastavljeno u Strasbourgu 16. travnja 2014. Za Europski parlament Predsjednik M. SCHULZ Za Vijeće Predsjednik D. KOURKOULAS</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;">Prilog I</p> <p>(1) Dodaje se sledeći Prilog: „Prilog IIa Informacije iz člana 4. stav 4. (Informacije o projektima navedenima u prilogu II. koje treba dostaviti nosilac projekta)“</p> <p>(2) Prilozi III i IV se menjaju kako slijedi: „Prilog III. kriterijumi odabira iz člana 4. stav 3. (kriterijumi kojima se utvrđuje trebaju li projekti iz priloga II. podlijegati procjeni utjecaja na životnu sredinu)</p> <p style="text-align: center;">Prilog IV. Informacije iz člana 5. stav 1. (Informacije za izvještaj o procjeni uticaja na životnu sredinu)“</p>	<p style="text-align: center;">Odlučivanje o zahtjevu o potrebi izrade elaborata Član 11</p> <p>Odluka o potrebi izrade elaborata donosi se na osnovu podnijetog zahtjeva nosioca projekta. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija: 1) opis lokacije; 2) opis projekta; 3) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 4) izvori podataka. Zahtjev sa dokumentacijom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na e-mail nadležnog organa. Bliži sadržaj dokumentacije iz stava 2 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p> <p style="text-align: center;">Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata Član 15</p> <p>Nosilac projekta može podnijeti zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija: 1) podaci o nosiocu projekta (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa); 2) opis lokacije; 3) opis projekta; 4) izvještaj o postojećem stanju segmenata životne sredine; 5) opis mogućih alternativa; 6) opis segmenata životne sredine; 7) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji se odnose na: dokumentaciju u koju nosilac projekta dostavlja uz zahtjev o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, kriterijume kojima se utvrđuje trebaju li projekti za koje se može tražiti procjena uticaja na životnu	I kvartal 2019

	<p>8) opis mjera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu;</p> <p>9) program praćenja uticaja na životnu sredinu;</p> <p>10) netehnički rezime informacija iz tač. 2 do 7 ovog stava;</p> <p>11) podatke o mogućim poteškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;</p> <p>12) rezultati sprovedenih postupaka uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima;</p> <p>13) dodatne informacije i karakteristike projekta za određivanje obima i sadržaja elaborata;</p> <p>14) izvori podataka.</p> <p>Zahtjev sa dokumentacijom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na e-mail nadležnog organa.</p> <p>Izveštaj iz stava 2 tačka 4 ovog člana, može da izrađuje pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je ovlašćeno za vršenje poslova monitoringa pojedinih segmenata životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.</p> <p>Bliži sadržaj dokumentacije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Sadržaj elaborata Član 18</p> <p>Elaboratom se vrši analiza i ocjenjuje kvalitet segmenata životne sredine i njihov uticaj na određenom prostoru, međusobni uticaj postojećih i planiranih aktivnosti, direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu i sprovođenje mjera za sprečavanje, otklanjanje, ublažavanje ili sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.</p> <p>Elaborat i saglasnost na elaborat su sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje dozvola, odobrenja ili saglasnosti za početak izvođenja projekta.</p> <p>Elaborat sadrži podatke iz člana 15 stav 2 ovog zakona i podatke o organizaciji i licima koja su učestvovala u izradi elaborata.</p> <p>Prilikom izrade elaborata mogu se koristiti postojeći podaci o praćenju stanja pojedinih segmenata životne sredine u skladu sa posebnim propisima, radi izbjegavanja dupliranja podataka.</p> <p>Bližu sadržinu elaborata propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Evidencija Član 31</p> <p>Nadležni organ, dužan je da vodi evidenciju o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat.</p>		<p>sredinu podlijegati procjeni uticaja na životnu sredinu i potrebne informacije za izvještaj o postojećem stanju segmenata životne sredine koji izrađuje lice ovlašćeno za vršenje poslova monitoringa pojedinih segmenata životne sredine.</p> <p>(Prilog IIa, Prilog III i Prilog IV direktive)</p>	
--	---	--	---	--

	Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.			
Direktiva 2003/35/EZ				
<p>Član 1 Cilj</p> <p>Cilj je ove Direktive doprinijeti provedbi obveza proizišlih iz Aarhuške konvencije, a posebno:</p> <p>(a) osiguravanjem sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš;</p> <p>(b) unapređenju sudjelovanja javnosti i propisivanju odredaba o pristupu pravosuđu u okviru direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 2 Sudjelovanje javnosti u pogledu planova i programa</p> <p>1. Za potrebe ovog članka „javnost“ znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba i, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, njihove udruge, organizacije ili skupine.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da se javnosti pruže pravovremene i učinkovite prilike za sudjelovanje u izradi, izmjenama ili preispitivanju planova ili programa čija se izrada zahtijeva u okviru odredaba navedenih u Prilogu I.</p> <p>U tu svrhu države članice osiguravaju:</p> <p>(a) informiranje javnosti, javnim obavijestima ili drugim odgovarajućim sredstvima, npr. elektroničkim medijima ako su dostupni, o prijedlozima takvih planova ili programa ili o njihovim izmjenama ili preispitivanju te da se bitne informacije o takvim prijedlozima daju na raspolaganje javnosti uključujući, inter alia,</p>	<p>Značenje izraza Član 6</p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) dozvola ili odobrenje za izvođenje projekta je odluka nadležnog organa kojom se nosilac projekta ovlašćuje da realizuje projekat, odnosno građevinska dozvola, prijava građenja, odobrenje ili saglasnost;</p> <p>2) javnost je jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, udruženja i organizacija;</p> <p>3) nosilac projekta je domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje podnosi zahtjev za izdavanje dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta;</p> <p>4) projekat odnosno izvođenje projekta je građenje, rekonstrukcija, instaliranje, uklanjanje i demontaža objekata, postrojenja ili sistema, sanacija, ostale aktivnosti u prirodi i prirodnom okruženju i eksploatacija mineralnih sirovina;</p> <p>5) postojeće stanje životne sredine je zatečeno stanje segmenata životne sredine prije izvođenja bilo kakvih radova na lokaciji i neposrednoj blizini lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta;</p> <p>6) zainteresovana javnost je javnost na koju projekat utiče ili se očekuje da će uticati, uključujući i nevladine organizacije koje su registrovane za zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom;</p> <p>7) zainteresovani organi i organizacije su državni organi, organizacije i organi lokalne samouprave koji imaju interes u donošenju odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine.</p> <p>Obavještanje o zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata</p>	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 40/11, 59/11 i 52/16)	

<p>informacije o pravu na sudjelovanje u donošenju odluka i o nadležnom tijelu kojem se mogu uputiti primjedbe ili pitanja;</p> <p>(b) pravo javnosti na izražavanje primjedaba i mišljenja dok su sve mogućnosti otvorene, prije donošenja odluka o planovima i programima;</p> <p>(c) da se pri donošenju tih odluka uzmu u obzir rezultati sudjelovanja javnosti;</p> <p>(d) da, nakon što je razmotrilo primjedbe i mišljenja koje je izrazila javnost, nadležno tijelo poduzme razumne napore da informira javnost o poduzetim odlukama i razlozima te razmatranjima na kojima se temelje te odluke, uključujući informacije o postupku sudjelovanja javnosti</p> <p>3. Države članice prepoznaju javnost koja ima pravo na sudjelovanje za potrebe stavka 2., uključujući odgovarajuće nevladine organizacije koje zadovoljavaju zahtjeve određene nacionalnim pravom, kao što su to one koje promiču zaštitu okoliša.</p> <p>Države članice utvrđuju detaljna rješenja za sudjelovanje javnosti prema ovom članku kako bi se javnosti omogućila učinkovita priprema i sudjelovanje.</p> <p>Moraju se predvidjeti razumni vremenski okviri koji osiguravaju dovoljno vremena za svaku od različitih faza sudjelovanja javnosti koje se zahtijevaju prema ovom članku.</p> <p>4. Ovaj se članak ne primjenjuje na planove i programe koji su namijenjeni isključivo nacionalnoj obrani ili na one koji se provode u slučaju izvanrednih situacija.</p> <p>5. Ovaj se članak ne primjenjuje na planove i programe navedene u Prilogu I. za koje se provodi postupak sudjelovanja javnosti na temelju Direktive 2001/42/EZ Europskog</p>	<p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>Nadležni organ obavještava zainteresovane organe i zainteresovanu javnost o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata u roku od tri radna dana od dana prijema urednog zahtjeva u skladu sa članom 28 ovog zakona.</p> <p>Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnosioca zahtjeva; 2) naziv projekta; 3) mjesto i vrijeme uvida u dokumentaciju; 4) naziv i sjedište nadležnog organa kojem se dostavlja mišljenje. <p>Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, mogu u roku od pet radnih dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja iz stava 1 ovog člana, dostaviti mišljenje nadležnom organu o podnijetom zahtjevu.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje o potrebi izrade elaborata</p> <p style="text-align: center;">Član 14</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od četiri radna dana od dana isteka roka iz člana 13 stav 3 ovog zakona, odluči o potrebi izrade elaborata.</p> <p>Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja razmotri dostavljena mišljenja iz člana 13 stav 3 ovog zakona.</p> <p>Nadležni organ dužan je da obavijesti zainteresovane organe i zainteresovanu javnost o odluci iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) u slučaju kad je potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva, uz kratak opis lokacije, opis projekta i opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 2) u slučaju da nije potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva uz kratak opis lokacije, opis projekta, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i mjere zaštite kako bi se spriječio ili umanjio negativan uticaj projekta na životnu sredinu. <p>Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Postupanje po zahtjevu za određivanje obima i sadržaja elaborata</p> <p style="text-align: center;">Član 16</p> <p>Nakon prijema zahtjeva za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ vrši provjeru potpunosti dokumentacije u skladu sa članom 12 ovog zakona.</p>			
---	--	--	--	--

<p>parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš ili na temelju Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike.</p>	<p>Uredan zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ dostavlja u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva komisiji iz člana 21 ovog zakona.</p> <p>Komisija iz stava 2 ovog člana, dužna je da u roku od deset radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi izvještaj sa predlogom obima i sadržaja elaborata nadležnom organu.</p> <p>Predlog obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od pet radnih dana od dana prijema predloga.</p> <p>Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost o predlogu obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, mogu dostaviti mišljenje nadležnom organu u roku do 20 radnih dana od dana prijema obavještenja.</p> <p>Nadležni organ u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja, odlučuje o obimu i sadržaju elaborata.</p> <p>Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja, razmotri mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.</p> <p>Odluku o obimu i sadržaju elaborata, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke.</p> <p>Na odluku iz stava 8 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.</p> <p style="text-align: center;">Javna rasprava o elaboratu Član 20</p> <p>Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, organizuje javnu raspravu i obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o načinu, roku i mjestu javnog uvida, načinu dostavljanja primjedbi i mišljenja, kao i o vremenu i mjestu održavanja javne tribine o elaboratu.</p> <p>Elaborat za koji je organizovana javna rasprava objavljuje se na internet stranici nadležnog organa i portalu e-Uprave, danom početka javne rasprave.</p> <p>Javna tribina može se održati najranije deset radnih dana od dana obavještanja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.</p> <p>Na javnoj tribini mora da učestvuje nosilac projekta, lice koje je koordiniralo izradom elaborata iz člana 19 ovog zakona i najmanje jedno lice koje je učestvovalo u izradi elaborata.</p> <p>Ako javnoj tribini ne prisustvuju lica iz stava 4 ovog člana, javna tribina se mora ponovo organizovati za vrijeme trajanja javne rasprave.</p>			
---	---	--	--	--

Javnu raspravu organizuje i vodi nadležni organ i traje najmanje 30 dana od dana obavještanja.

Odlučivanje o saglasnosti

Član 24

Odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.

Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži:

- 1) razloge na kojima se odluka zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti;
 - 2) uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine.
- Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.

Odluka iz stava 1 ovog člana, donosi se i dostavlja nosiocu projekta u roku od pet radnih dana od dana prijema izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.

Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost i da objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave:

- 1) odluku iz stava 1 ovog člana;
- 2) izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti; i
- 3) elaborat.

Odluka iz stava 2 ovog člana sa elaboratom, dostavlja se i ekološkoj inspekciji u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.

Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.

Način obavještanja javnosti

Član 28

Obavještanje javnosti iz čl. 13, 14, 16, 20 i 24 ovog zakona, vrši se putem štampanog medija koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta i putem elektronskih medija.

Zainteresovani organi i organizacije obavještavaju se pisanim putem (pošta i telefaks) i elektronskim putem i objavljivanjem na internet stranici nadležnog organa.

Obavještavanje o prekograničnom uticaju

Član 29

Ako projekat može da ima značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može da bude značajno ugrožena na zahtjev te države, Ministarstvo u što kraćem roku, dostavlja toj državi obavještenja o:

- 1) projektu zajedno sa svim dostupnim podacima o njegovim mogućim uticajima;
- 2) prirodí odluke koja može biti donijeta;
- 3) roku u kojem druga država može da saopšti svoju namjeru da učestvuje u postupku procjene uticaja.

O odluci o davanju saglasnosti na procjenu uticaja ili o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti, Ministarstvo obavještava državu koja je učestvovala u postupku procjene uticaja, dostavljanjem obavještenja o:

- 1) sadržini odluke i uslovima ako su određeni;
- 2) razlozima na kojima se odluka zasniva, uključujući i razloge prihvatanja ili odbijanja dostavljenih primjedbi, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti;
- 3) najvažnijim mjerama koje je nosilac projekta dužan da preduzme u cilju otklanjanja, sprečavanja, ublažavanja ili saniranja štetnih posljedica.

O primljenim obavještenjima o prekograničnim uticajima projekta druge države, Ministarstvo obavještava zainteresovanu javnost u skladu sa članom 28 ovog zakona.

Pribavljena mišljenja zainteresovane javnosti, Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja o prekograničnim uticajima projekta druge države.

Obavještavanje i konsultacije sa drugim državama o mogućim prekograničnim uticajima vrši se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Obavještavanje i konsultacije iz stava 5 ovog člana, mogu se vršiti putem zajedničkog tijela formiranog na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi.

Stavljanje podataka na uvid

Član 32

Nadležni organ, dužan je da na zahtjev (u pisanoj ili elektronskoj formi), zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti, omogući uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku procjene uticaja, osim

	dokumenata koji su označeni odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa zakonom u roku od 15 dana od prijema zahtjeva. Dokumentacija koja se odnosi na emisije štetnih materija, rizike od udesa, rezultate monitoringa i inspeksijski nadzor ne može biti označena stepenom tajnosti.			
Član 3-8	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog I	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog II	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		